

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

	<p>CRNA GORA OPŠTINA ŽABLJAK Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove Broj; UP1 04-332/23-256/2 Žabljak: 17.08.2023 godine</p>	<p>CRNA GORA OPŠTINA ŽABLJAK</p> 
	<p>Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove, na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i zgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17) člana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave („Sl. list CG“ br. 87/18, 75/19, 116/20, 76/21, 141/21 i 151/22) i podnijetog zahtjeva KRIVAČEVIĆ DRAGOLJUBA iz Žabljaka, izdaje:</p>	
1	<p>URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE Za izradu tehničke dokumentacije</p>	
2	<p>Za rekonstrukciju objekta na urbanističkoj parceli UP 860 koju čine kat. parcele 2933/6, 2933/5, 2933/14 KO Žabljak I u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “ Žabljak “ za zone I, J, G, H, E, F, C i kat parcele 3144 i 3145 KO Žabljak I izuzev djelova katastarskih parcela br.3595/1, 3595/2, 3826, 3966, 3967 i 3969/2 KO Žabljak I („Sl.list CG –opštinski propisi “ br.47/18).</p>	
3	<p>PODNOŠILAC ZAHTJEVA:</p>	<p>KRIVAČEVIĆ DRAGOLJUB</p>
4	<p>POSTOJEĆE STANJE Prema postojećem stanju, na predmetnoj lokaciji postoji izgrađen stambeni objekat.</p>	
5	<p>PLANIRANO STANJE</p>	
7.1.	<p>Namjena parcele odnosno lokacije</p>	
	<p>Prema grafičkom prilozu broj 5 “Plan namjene površina UP 860 je planirana za stanovanje manje gustine.. Površine za stanovanje su površine koje su planskim dokumentom pretežno namjenjene za stalno i povremeno stanovanje. Na površinama za stanovanje mogu se naći i objekti koji ne ometaju osnovnu namjenu i koji služe svakodnevnim potrebama stanovnika područja, i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trgovina i ugostiteljski objekti, objekti za smještaj turista, poslovni sadržaji koji su smješteni u prizemljima 	

	<p>i mezaninima stambenih objekata;</p> <ul style="list-style-type: none"> • objekti za upravu, kulturu, školstvo, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, sport i rekreaciju i vjerski objekti koji služe svakodnevnim potrebama stanovnicima područja; • objekti i mreže infrastrukture; • parkinzi i garaže za smještaj vozila korisnika (stanara i zaposlenih) i posjetilaca; • stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom u skladu sa tehničkim propisima. <p>U skladu sa Prostorno-urbanističkim planom opštine Žabljak, na prostoru koji je obuhvaćen Izmjenama i dopunama DUP-a Žabljak, planirano je stanovanje malih i srednjih gustina sa djelatnostima i malih gustina u rubnim djelovima naselja.</p> <p>U okviru granica obuhvata Plana prema karakteristikama stambenih zgrada, gustini naseljenosti, urbanističkim pokazateljima i načinu stanovanja zastupljeno je stanovanje manjih gustina i stanovanje srednjih gustina.</p> <p>Planom se uglavnom predviđa afirmacija postojećih modela stanovanja na posmatranom području, odnosno generalno proglašavanje postojećeg stambenog tkiva u zonama, kako bi se ostvario željeni koncept kompaktnog naselja spriječilo dalje narušavanje vrijednih prirodnih područja.</p> <p>Cilj je podizanje kvaliteta individualnog stanovanja u skladu sa zahtevima savremenih standarda življenja uz neophodne intervencije u saobraćajnoj mreži.</p>
7.2.	Pravila parcelacije
	<p>UP 860 koju čine djelovi kat. parcele 2933/6, 2933/5, 2933/14 KO Žabljak I.</p> <p>OPŠTA PRAVILA GRAĐENJA I UREĐENJA</p> <p>Opšta pravila građenja i uređenja su definisana po namenskim zonama i grupisana kao skup uslova parcelacije i regulacije za određenu vrstu i namjenu objekata koji se mogu graditi u toj zoni.</p> <p>Pravila građenja data su za sve urbanističke parcele, odnosno parcele na kojima je planirana gradnja krozurbanisticke parametre koji se obračunavaju u skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima („Službeni list CG”, br.24/10 i 33/14), Pravilnikom o načinu obračuna površine i zapremine objekata („Službeni list CG”, br.47/13) i Crnogorskim standardom MEST EN 15221-6.</p> <p>Pravila građenja su osnov za izdavanje izvoda iz Plana radi dobijanja odobrenja za izgradnju na lokacijama gde su jasno definisane regulacije ulica i za koje Planom nije propisana dalja razrada urbanističkim projektima i konkursima.</p> <p>U okviru lokacije bez obzira na vrstu i namjenu objekta kao i načina gradnje, moraju biti ispoštovani svi urbanistički pokazatelji indeks zauzetosti (Iz) i indeks izgrađenosti (Ii) i sva propisana pravila građenja.</p> <p>Građenje i rekonstrukcija objekata dozvoljeni su na svim parcelama za koje je planom definisana građevinska linija i pripadajući urbanistički parametri (grafički prilog Urbanističko-tehnički uslovi za sprovođenje plana).</p> <p>Izgradnja planiranih objekata dozvoljena je unutar urbanističke parcele, odnosno utvrđenih građevinskih linija objekata prema pravilima uređenja i građenja utvrđenih Planom.</p> <p>Postojeći objekti, čiji parametri nisu u skladu sa parametrima datim ovim planskim dokumentom, zadržavaju postojeće parametre, koji se ne tretiraju kao stečena obaveza prilikom zamjene zgrade, već se izgradnjom novog objekta primjenjuju propisani urbanistički parametri.</p> <p>U regulaciji ulica nije dozvoljena izgradnja objekata, izuzev onih koji spadaju u saobraćajne, komunalne objekte i urbanu opremu (nadstrešnice javnog prevoza, reklamni panoi i sl.) i objekata i mreže javne saobraćajne i komunalne mreže infrastrukture.</p> <p>Studijom zaštite kulturnih dobara za potrebe izrade ovog planskog dokumenta koja je donijeta Rješenjem Uprave za zaštitu kulturnih dobara Ministarstva kulture Crne Gore, dat je Pregled kulturno istorijskih dobara na planskom područjusa konzervatorskim uslovima.</p> <p>Granica nepokretnih kulturnih dobara data Studijom prikazana je u grafičkim prilogima, kao i preliminarna granica zaštićene okoline.</p> <p>Za potrebe intervencija na području kulturnog dobra i zaštićene okoline, pribaviti Konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara koji će biti sastavni dio urbanističko tehničkih uslova.</p> <p>Na osnovu izdatih UTU-a i Konzervatorskih uslova za objekat kulturnog dobra obavezno je:</p>

- izraditi konzervatorski projekat kompletne sanacije, adaptacije i restauracije objekta,
- izraditi projekat hortikulturnog uređenja prostora oko objekta i predložene zaštićene okoline.

Prilikom izrade projektne dokumentacij evoditi računada projektovane intervencijene naruše izvorne karakteristike karakter kulturnog dobra. Nakon snimanja postojećeg objekta ć ese odrediti površina iostali urbanistički parametar ipredmetnog objekta.

Urbanistička parcela

Urbanistička parcela jeste osnovna i najmanja jedinica građevinskog zemljišta. Urbanistička parcela obuhvata jednu ili više katastarskih parcela ili njihovih djelova i koji zadovoljava uslove gradnje propisane planskim dokumentom.

Urbanistička parcela može se obrazovati na zemljištu koje je planom predviđeno za izgradnju i koje odgovara uslovima sadržanim u pravilima građenja.

Urbanistička parcela mora imati pristup sa gradske saobraćajnice ili javnog puta. Svaka parcela, u principu, treba da je direktno oslonjena na javnu površinu ulice sa koje je obezbjeđen pristup, a izuzetak predstavljaju one parcele koje se ne graniče sa javnom saobraćajnicom ili javnom površinom, ali imaju trajno obezbjeđen indirektan pristup u širini od najmanje 3,0m.

Urbanistička parcela mora imati površinu i oblik koji omogućava izgradnju i korišćenje parcele u skladu sa planskim dokumentom.

Urbanistička parcela namjenjena za građenje, nezavisno od namjene, treba po pravilu da ima oblik pravougaoonika ili trapeza.

Izuzetno se za gradnju mogu koristiti i parcele nepravilnog oblika i u tom slučaju će se izgradnja objekta na parceli prilagoditi obliku parcele u skladu sa uslovima određene zone, uličnog poteza ili lokacije.

Veličina parcele

Veličina urbanističke parcele utvrđena je prema namjeni i vrsti, odnosno načinu postavljanja objekta na parceli, a u skladu sa pravilima građenja definisanim za određenu zonu, kojima su uvažene specifičnosti i zatečeni način korišćenja prostora u zoni.

Širina urbanističke parcele utvrđena je prema načinu postavljanja objekta na parceli, koji treba da je usaglašen sa preovlađujućim načinom postavljanja postojećih objekata u bloku, odnosno uličnom potezu, a prema uslovima koje parcela mora da ispuni za građenje objekta određene namjene.

Zadržavaju se postojeće katastarske parcele na kojima se može graditi u skladu sa pravilima parcelacije i ovim planom postaju urbanističke. Po pravilu, formiranjem urbanističkih parcela granice između susjeda se ne mijenjaju, osim uz saglasnost susjeda. Ukoliko granica urbanističke parcele nije na vlasničkoj granici, mjerodavna je granica vlasništva.

Dioba katastarske parcele na kojoj se nalazi postojeći objekat, može se izvršiti uz uslov da postojeća zgrada i posle diobe parcele ispunjava sve date parametre, predviđene planom, a u skladu sa zakonom o planiranju i izgradnji.

Na zahtjev korisnika u zoni stanovanja male gustine, urbanisticke parcele definisane ovim planom mogu se ukрупnjavati.

Ukрупnjavanje parcela se vrši udruživanjem 2 (dvije) ili više susjednih parcela.

Bruto građevinska površina objekta, na urbanističkoj parceli dobijenoj udruživanjem, računa se u odnosu na planom zadate urbanističke parametre (indeks zauzetosti i indeks izgrađenosti) uz uslov da maksimalna bruto građevinska površina objekta ne bude veća od 500 m² u skladu sa smjernicama za građenje objekata u zoni stanovanja male gustine.

Objekti na urbanističkoj parceli se organizuju, odnosno postavljaju u odnosu na granice parcele, u skladu sa načinom korišćenja objekata i prostora, a prema pravilima utvrđenim u odnosu na vrstu i namjenu planiranih objekata, uz uvažavanja zatečenog načina organizacije parcela u zoni – planskoj cjelini.

Za izvođenje radova na polaganju podzemnih i vazdušnih vodova za elektroenergetske, PTT, vodovodne, kanalizacione, toplovodne i gasne instalacije ne vrši se parcelacija i preparcelacija građevinskog zemljišta.

U ulicama i na mjestima gdje nije uspostavljena planirana regulaciona širina, prilikom izgradnje objekata prethodno uspostaviti punu regulacionu širinu.

Položaj i broj objekata na parceli

Objekti na urbanističkoj parceli postavljaju se kao:

- slobodnostojeći – objekat ne dodiruje ni jednu granicu parcele,
- objekat u nizu – objekat dodiruje jednu ili dvije bočne granice parcele.

Položaj objekta određen je građevinskom linijom prema javnoj površini i prema granicama susjednih parcela, tj. objekat se postavlja prednjom fasadom na građevinsku liniju, odnosno unutar prostora oivičenog građevinskom linijom uodgovarajućem grafičkom dijelu planskog dokumenta.

Za neizgrađene novoformirane parcele, prema ovom planskom dokumentu, dozvoljena je izgradnja samo jednog glavnog objekta na jednoj urbanističkoj parceli, uz mogućnost izgradnje pomoćnog objekta, ako su ispunjeni

uslovi međusobne udaljenosti objekata tako da su ispoštovani i uslovi protivpožarne zaštite.

Za urbanističke parcele sa namjenom stanovanja malih gustina važi pravilo da je dozvoljena izgradnja više objekata u skladu sa urbanističkim parametrima (indeks zauzetosti, indeks izgrađenosti, spratnost, građevinska linija) i pravilima građenja. Maksimalna BGP individualnog stambenog objekta je najviše 500m².

Površina pomoćnih objekata se uračunava u obračun indeksa izgrađenosti i zauzetosti na urbanističkoj parceli. Ukoliko na urbanističkim parcelama i u zonama druge namjene postoje pomoćni objekti dozvoljena je njihova rekonstrukcija.

7.3.

Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama

Građevinska linija

Građevinska linija je linija na, iznad i ispod površine zemlje ili vode do koje je dozvoljeno građenje, a predstavlja rastojanje od regulacione linije, odnosno od saobraćajnice ili druge javne površine.

Građevinska linija ispod zemlje (GL 0) je linija kojom se utvrđuju gabariti za podzemne dijelove objekta ili podzemne objekte i ne mora se poklapati sa nadzemnom, ali mora biti najmanje 1m udaljena od granice parcele prema susjedima.

Građevinska linija na zemlji (GL 1) je linija koja definiše granicu do koje je moguće planirati nadzemni dio objekta -suteren i prizemlje.

Građevinska linija iznad zemlje (GL 2) je linija kojom se utvrđuje gabarit za nadzemni dio objekta iznad prizemlja kao i za nadzemne objekte koji ne sadrže prizemnu etažu označava položaj zgrade prema ulici ili njenoj regulacionoj liniji.

Građevinska linija prema javnoj površini je definisana grafički sa numeričkim podacima, a građevinske linije prema susjednim parcelama su definisane opisno (kao odstojanja u odnosu na granicu pripadajuće parcele).

Ovim planskim dokumentom grafički je definisana jedna građevinska linija (prema javnoj površini) i predstavlja građevinsku liniju na zemlji i iznad zemlje (GL 1 = GL 2). Dozvoljeno je na spratnim etažama planirati konzolne ispuste – erkere i balkone, koji maksimalno mogu izlaziti 1,80m izvan ucrtane građevinske linije.

Površina obuhvaćena erkerima, lođama i balkonima dio je BGP definisane planskim parametrima za tretiranu parcelu.

Građevinska linija prema javnoj površini definisana je na grafičkom prilogu 12: „Plan nivelacije i regulacije“.

Ostale građevinske linije date su opisno.

Za slobodnostojeći objekat rastojanje osnovnog gabarita objekta od granice parcele sa bočnim susjedom je: minimalno 1,5m, s tim da je visina parapeta na otvorima naspramnih fasada minimalno 1,5m, ili minimalno 2,5m, s tim da je visina parapeta na otvorima naspramnih fasada 0,0m i više.

Za dvojne objekte minimalno rastojanje od granice susjedne građevinske parcele na bočnom dijelu dvorišta je 3,0m.

Postojeći objekti koji svojim gabaritima izlaze iz planirane građevinske linije se zadržavaju. U slučaju rušenja postojećeg objekta i izgradnje novog, poštovaće se građevinska linija propisana ovim Planom.

Regulaciona linija

Regulaciona linija (RL) je linija koja razgraničava javno građevinsko zemljište od parcela koje imaju drugu namjenu, tj. koje nijesu za površine, ili objekte od opšteg interesa. Kako se regulaciona linija podudara sa granicom parcela prema javnim površinama ona nije posebno prikazana.



Kada se regulaciona i građevinska linija poklapaju, na zgradama se mogu predvidjeti erkerna ispuštanja, tako da maksimalna fasadna površina erkera ne smije prelaziti 25% površine fasade na kojoj su planirani.

Erkerna ispuštanja na zgradama dozvoljena su i u okviru urbanističke parcele pod istim uslovima, uz poštovanje minimalnog udaljenja od granica susjednih parcela.

Kod objekata kojima se građevinska linija na zemlji i građevinska linija iznad zemlje poklapaju sa regulacionom linijom, dozvoljeno je planirati konzolne ispuste – erkere i balkone maksimalne dubine 1,80m.

Površina obuhvaćena erkerima, lođama i balkonima dio je bruto građevinske površine definisane planskim parametrima za tretiranu parcelu.

Indeks izgrađenosti zemljišta

Indeks izgrađenosti (li) zemljišta je parametar koji pokazuje intenzitet izgrađenosti, odnosno iskorišćenosti građevinskog zemljišta na nivou urbanističke parcele ili bloka.

Indeks izgrađenosti urbanističke parcele (li) predstavlja odnos između bruto razvijene izgrađene površine, odnosno zbira bruto površina svih izgrađenih etaža i ukupne površine jedinice građevinskog zemljišta (urbanističke parcele ili bloka) izražene u istim mjernim jedinicama.

Indeks je racionalni broj sa dvije decimale, a računa se primjenom sljedeće formule:

$$li = Pbr/Pgz,$$

gdje je li – indeks izgrađenosti, Pbr – površina svih etaža i Pgz – površina jedinice građevinskog zemljišta.

Površina garaže i pomoćnih prostorija (ostave, kotlarnice i sl.) ne ulazi u ukupnu površinu objekta, ukoliko spratna visina tog prostora nije veća od 2,40m. Ukopana garaža može da ima slobodnu visinu u zavisnosti od sistema parkiranja (makaze, liftovi), a ako je suterenska i ukopana sa tri strane ne smije imati visinu veću od 2,40m.

U bruto razvijenu građevinsku površinu ne obračunavaju se servisni prostori neophodni za funkcionisanje podzemne garaže i tehnički sistemi objekta, za razliku od ostalih funkcionalnih cjelina (magacini, ostave, poslovni prostori).

Maksimalna vrijednost indeksa izgrađenosti, za neizgrađene, novoformirane urbanističke parcele data je u za svaku urbanističku parcelu posebno.

Indeks zauzetosti zemljišta

Indeks zauzetosti (Iz) zemljišta je parametar koji pokazuje zauzetost građevinskog zemljišta na nivou urbanističke parcele ili bloka.

Indeks zauzetosti (Iz) je odnos između bruto površine pod objektima i površine urbanističke parcele izražene u istim mjernim jedinicama. Indeks je racionalni broj sa dvije decimale a izračunava se primjenom sljedeće formule:

$$Iz = Pg/Pgz,$$

gdje je Iz=indeks zauzetosti, Pg – površina pod objektima, Pgz – površina jedinice građevinskog zemljišta (urb. parcela).

Za novu izgradnju, za svaku parcelu je dat planirani odnos nove bruto površine pod objektom i površine urbanističke parcele, kao faktor ograničenja.

Najveći dozvoljeni indeks zauzetosti podzemne etaže iznosi 0.80 - (80%).

Visina i spratnost objekta

Visina objekta je definisana brojem etaža. Visina objekta se definiše i za podzemne i za nadzemne etaže. Etaže se definišu nazivima koji proističu iz njihovih položaja u objektu.

Nadzemne etaže su suteran, prizemlje, spratovi i potkrovlje.

Osim minimalne visine etaže, koja za stambene objekte iznosi 2,8m, a za poslovanje 3,0m, ovim planom su usvojene i maksimalne visine etaža, u zavisnosti od namjene i iznose:

- za stambene objekte do 3,5m (minimalno 2,8m),
- za poslovne objekte do 4,5m i
- izuzetno, za osiguranje pristupa za intervencijska i dostavna vozila, najveća visina prizemne etaže iznosi 4,5m.


Kota prizemlja novog objekta na ravnom terenu ne može biti niža od kote nivelete pristupne saobraćajnice.

Ukoliko je saobraćajnica ili druga javna površina u nagibu, u odnosu na širinu parcele, kota nivelete saobraćajnice se uzima na mjestu polovine širine parcele.


Za objekte na strmom terenu (naniže), kad je nulta kota niža od kote nivelete javnog ili pristupnog puta, kota prizemlja može biti niža maksimalno 1,5m od kote nivelete javnog puta.

Maksimalna spratnost objekta, definisana ukupnim brojem svih etaža i grafički dio „Plan nivelacijei regulacije“).

Prijedlog izgradnje na parceli sa nagibom od saobraćajnice



Prijedlog izgradnje na parceli sa nagibom prema saobraćajnici



Na strmom terenu dozvoljena je izgradnja više suterenskih etaža, ukoliko uslovi na terenu dozvoljavaju, uz obaveznu izradu geotehničkog elaborata, a u skladu sa urbanističkim parametrima koji su dati ovim planom.

Maksimalna visina nadzitka potkrovnne etaže iznosi najviše 1,5m na mjestu gdje se građevinska linija potkrovlja i spratova poklapaju.

Krov objekta projektovati kao kos (viševodan) sa nagibom od 35° do 70°.

Ukopana garaža može da ima slobodnu visinu u zavisnosti od sistema parkiranja (makaze, liftovi), a ako je suterenska i ukopana sa tri strane ne smije imati visinu veću od 2,40m.

Predlaže se na parcelama čiji je nagib veći od 10° izgradnja objekata koji kaskadno prate liniju terena bez zaklanjanja vizura. Takođe se predlaže i kaskadno uređenje parcele izgradnjom potpornih zidova od kamena, najveće visine 2,0m, kojima se formiraju terase širine od 3,0m do 5,0m.

Arhitektonska obrada objekta

Cilj je stvoriti skladan homogen izgled naselja. Stoga treba utvrditi i definisati pravila izgradnje novih objekata i mjere koje će umanjiti efekat već izgrađenih djelova naselja.

Preporučuje se očuvanje kvalitetnih nasleđenih ambijentalnih karakteristika podržavanjem specifičnih oblika gradnje i formiranjem vizuelno kvalitetnih cjelina, poteza i vrijednih ambijenata.

Izgradnja nove kuće podrazumjeva reinterpretaciju određenih tipoloških odlika tradicionalne kuće u sprezi sa savremenim funkcionalnim, građevinskim, instalacionim, energetskim i pejzažnim rješenjima. Nova kuća svojim položajem na parceli ne smije da ugrozi susjedne objekte, javne površine, javne objekte ili infrastrukturu.

Građenje novih objekata, kao i radovi na rekonstrukciji starih, treba da budu takvi da se sačuva tipološka arhitektura naselja i ostvari homogena izgradnja. Shodno tome, fasade bi trebalo da budu tradicionalno jednostavne i neupadljive, bijele, obložene kamenom ili drvetom.

Poželjno je korišćenje građe koja je prirodna i autohtona, ali i znalačko korišćenje i primjena novih materijala na novim objektima. Oni kao takvi moraju pokazivati svoje vrijeme gradnje, ali sa poštovanjem prostorno-vizuelne komponente starog dijela naselja, tj. ne smiju biti nametljivi.

Moraju se pre svega poštovati tradicionalni oblici i materijali kao i postizanje visokih energetski efikasnih standarda prilikom izgradnje novih konstrukcija i prilikom obnove graditeljskog nasleđa.

Tradicionalna arhitektura zasniva se na kompaktnim oblicima objekata, strmim krovovima, malim prozorima i često duplim dok su dimnjaci veliki i prepoznatljivi. Drvo je korišćeno kao glavni konstruktivni materijal što pokazuje brigu o smanjenju toplotnih gubitaka. Karakteristični elementi su kosi složeni krovovi nagiba do 75°.

Sugeriše se primjena prirodnih lokalnih građevinskih materijala – autohtonog kamena za oblikovanje fasada, zidanje prizemnih djelova objekata, podzida, stepeništa. Primjena kamena očekuje se i prilikom uređenja slobodnih površina na parceli i prilikom uređenja šetališta duž vodenih tokova. Primijenjeni materijali moraju biti kvalitetni trajni i vizuelno nenametljivi.

Treba obratiti pažnju na estetske i energetske karakteristike novih objekata kako bi se ostvarila povezanost sa prirodnom sredinom. Uslovi koje treba poštovati odnose se na sve objekte i sve ambijente naselja.

Optimizacija oblika i korišćenje održivih materijala su ključne akcije u postizanju energetske efikasnosti

objekata, odnosno smanjenja gubitaka toplote.

Uređenje dvorišta treba izvesti u skladu sa prirodnom morfologijom terena, sa što manje podzida, ograda, stepenica, rampi, i drugih elemenata koji ako ih ima treba da budu građeni od kamena i ostalih prirodnih materijala. Zadvišta koristiti autohtone vrste biljaka.

Postojeći arhitektonski stil se mora poštovati prilikom gradnje, nadgradnje, dogradnje, adaptacija i sl. Prilikom dodavanja bilo kakvih dijelova na postojeće građevine, ili prilikom njihove adaptacije - doziđivanje, nadziđivanje, zatvaranje i otvaranje raznih dijelova, mijenjanje krova i sl, potrebno je da svi novi dijelovi i radovi budu izvedeni u arhitektonskom stilu u kome je izgrađena postojeća zgrada. Nije dozvoljena promjena stila građenja.

Intervencije na postojećim objektima

Postojeći objekat na parceli može se dograditi, ili nadzidati do maksimalnih parametara definisanih ovim planskim dokumentom (spratnost objekta, indeks zauzetosti, indeks izgrađenosti).

Ukoliko se postojeći objekat dograđuje ili nadziđuje, postojeći i dograđeni, nadzidani dio objekta moraju da predstavljaju skladnu arhitektonsku funkcionalnu i oblikovnu cijelinu.

U slučaju zamjene postojećeg objekta novim, moraju se poštovati sve smjernice, pravila regulacije i nivelacije i urbanistički parametri koji su dati ovim Planom.

U postupku intervencija koje po pravilu uključuju neizbježne promjene gabarita ne treba zanemariti lokalnu arhitekturu u svim njenim aspektima. Zdanja treba da budu u korelaciji sa prostorom i da uvažavaju karakteristike i vrijednosti tradicionalnog ambijenta i lokalni graditeljski identitet. Vrste intervencija su: obnova i očuvanje parterne zone kuće (dvorište, zidovi, ograde, podzide), konstruktivna sanacija kuće (temelji, zidovi, ograde, podzide), sanitarno-tehničko opremanje kuće (sanitarne prostorije, savremene instalacije), dogradnja aneksa (soba, kuhinja, pomoćne prostorije, sanitarne prostorije) i nadgradnju kuće (podizanje spratne visine u potkrovlju ili izgradnja sprata). Očuvanje i obnova postojećeg partera (denivelacija terena, suvomeda, stepenica, popločanih i kaldrmisanih delova dvorišta, ograda i kapija) je obavezna tokom obnove kuće.

Potkrovlje objekta ili povučeni sprat može se koristiti za stanovanje odnosno dozvoljena je rekonstrukcija ravnih krovova u kose i rekonstrukcija postojećih kosih krovova sa mogućnošću korišćenja potkrovlja za proširenje postojećeg stanovanja. Nadogradnja novog sprata se preporučuje u okviru postojećeg horizontalnog gabarita kuće. Dograđeni sprat može da ima formu potkrovlja (plafon formira kosa krovna konstrukcija) ili može da ima ravan plafon iznad koga je tavanski prostor koji može da se koristi kao pomoćni prostor. Novi sprat ne smije da ugrožava susjede i treba da bude izveden u skladu sa tradicionalnim principima gradnje.

U slučaju nadziđivanja objekta potkrovljem visina nadzidanog dijela ne smije preći planom definisanu spratnost i visinu za određeni tip gradnje. Najniža svijetla visina potkrovlja ne smije biti veća od 1,50m na jestu gdje se građevinska linija potkrovlja i spratova poklapaju.

Krov je jedan od elemenata koji prilikom obnove po pravilu mora da se rekonstruiše. Prilikom obnove krova, treba da se sačuva izvorna forma i nagib krovnih ravni. Izuzetno važan element je krovni pokrivač čiji izbor proističe iz lokalne tradicije. Krovni materijal može biti od lima (braon, zelene i crne boje (tamne nijanse) i biber crep. Najmarkantniji element durmitorske kuće je visoki četvorovodni krov, koji se svojim oblikom približava obliku piramide.

Dogradnja objekta moguća je samo unutar utvrđene građevinske linije prema unutrašnjosti parcele i bočno prema susjedu.

Dio stambenog prostora može se pretvoriti u prostor za obavljanje poslovnih i komercijalnih djelatnosti, pod uslovom da vrsta djelatnosti ne ugrožava kvalitet stanovanja i životne sredine, u smislu rukovanja zapaljivim i hazardnim materijama, aerozagađenja, zagađenja bukom i sl, ali pod uslovom da odnos stanovanja i druge nestambene namjene bude u odnosu maksimalno 60:40.

Ukoliko je zauzetost parcele ili bruto građevinska površina postojećeg objekta veća od planom propisane, a objekat se nalazi unutar planirane parcele, objekat se zadržava. U slučaju rekonstrukcije, objekat se mora privesti namjene prema planiranim parametrima.

Pravila građenja za stanovanje malih gustina

U pogledu veličine i širine za novoformirane parcele ovog vida stanovanja važe sljedeći uslovi:

- za slobodnostojeći individualni stambeni objekat minimalna površina parcele je 300m², a minimalna širina parcele 12m;
- za dvojne stambene objekte minimalna površina parcele je 300m²;
- za objekte u neprekinutom nizu, minimalna površina parcele je 250m², a minimalna širina parcele 8m.

Na zahtjev korisnika u zoni stanovanja male gustine, urbanisticke parcele definisane ovim planom mogu se ukрупnjavati.

Ukрупnjavanje parcela se vrši udruživanjem 2 (dvije) ili više susjednih parcela.

Bruto građevinska površina objekta, na urbanističkoj parceli dobijenoj udruživanjem, računa se u odnosu na

planom zadate urbanističke parametre (indeks zauzetosti i indeks izgrađenosti) uz uslov da maksimalna bruto građevinska površina objekta ne bude veća od 500 m² u skladu sa smjernicama za građenje objekata u zoni stanovanja male gustine.

Ukoliko su u ulici uređene predbašte, novi objekti moraju se postaviti na građevinsku liniju kao kod susjednih objekata, a ako na susjednim parcelama nema objekata onda se preporučuje da bude uvučena min 4,0m od regulacione linije.

Dozvoljene djelatnosti koje se mogu planirati u okviru stambene namjene su iz oblasti:

- trgovine (prodavnice svih tipova za prodaju prehrambene i robe široke potrošnje na malo i dr.);
- uslužnog zanatstva (pekarske, poslastičarske, obučarske, krojačke, frizerske, fotografske radnje, perionice vozila i druge zanatske radnje);
- poslovne djelatnosti koje se mogu obavljati u stanovima;
- uslužnih djelatnosti (knjižara, videoteka, hemijska čistionica i dr.);
- ugostiteljstva (ugostiteljski objekti, smještaj turista, pansion, restoran, taverne, kafe bar, picerija i dr.);
- zdravstva (apoteka, opšte i specijalističke ordinacije, ambulante, stacionari manjih kapaciteta i sl.);
- socijalne zaštite (servisi za čuvanje dece, vrtići, obdaništa, igraonice za decu, smještaj i nega starih i iznemoglih lica i dr.);
- kulture (galerije, biblioteke, čitaonice itd.);
- zabave (bilijar sale, kladionice i sl.);
- sporta (sportski tereni, teretane, vežbaonice za aerobik, fitnes i dr.);
- poslovno-administrativnih djelatnosti (filijale banaka, pošte, predstavništva, agencije, poslovni biro);
- poljoprivrede (poljoprivredna apoteka, veterinarska stanica i sl.);
- u zoni se mogu planirati i druge djelatnosti uz uslov da ne ugrožavaju okolinu, životnu sredinu i uslove stanovanja, bukom, gasovima, otpadnim materijama ili drugim štetnim dejstvima, odnosno da su predviđene mjere kojima se u potpunosti obezbeđuje okolina od zagađenja, da imaju obezbeđene uslove priključka na komunalnu infrastrukturnu mrežu, te da su u skladu sa namjenom i kapacitetima može obezbediti potreban, pravilima propisan broj parking mesta za korisnike.

Obim djelatnosti u objektu treba da je usaglašen sa prostornim i funkcionalno-tehničkim uslovima organizacije poslovnih sadržaja u objektu i da se uklapa u kapacitete lokacije – parcele.

U zoni stanovanja nije dozvoljena:

- izgradnja proizvodnih objekata, odnosno proizvodnih pogona male privrede i proizvodnog zanatstva,
- izgradnja benzinskih stanica, gasnih stanica zanatskih radionica (bravarskih, autome-haničarskih, autolimarskih, autopraonica, vulkanizer drvvara i sl.), proizvodni objekti male privrede, skladišta.

Odnos stambene i nestambene namjene u objektu može biti najviše 60:40.

U jednom stambenom porodičnom objektu mogu biti organozovane najviše 4 stambene jedinice. Maksimalna BGP individualnog stambenog objekta je najviše 500m².

Minimalni procenat zelenih površina na parceli je 30%. Princip ozelenjavanja u okviru stambenih parcela dat je u uslovima za ozelenjavanje a detaljna razrada je ostavljena vlasnicima.

Horizontalna i vertikalna regulacija prikazana je u grafičkim priložima.

Položaj objekta

Građevinska linija, koja određuje položaj objekta u odnosu na regulacionu liniju definisana je za svaku urbanističku parcelu u grafičkom dijelu plansog dokumenta.

Za slobodnostojeći stambeni objekat, rastojanje osnovnog gabarita objekta (bez ispada) od granice parcele sa bočnim susjedom je:

- minimalno 1,5m, stim da je visina parapeta na otvorima naspramnih fasada minimalno 1,5m (kod stepenišnog zida dozvoljavaju se fiksni neprozirni stakleni zidovi bez parapeta) ili
- minimalno 2,5m, s tim da je visina parapeta na otvorima naspramnih fasada minimalno 0,0m.

Za dvojne stambene objekte i objekte u prekinutom nizu, minimalno rastojanje od granice susjedne građevinske parcele na bočnom dijelu dvorišta je 3,0m.

Za prvi ili posljednji objekat u neprekinutom nizu najmanje dozvoljeno rastojanje osnovnog gabarita objekta od granice parcele bočnog susjeda je 1,5m.

Izuzetno udaljenost bočne građevinske linije objekta od granice susjedne parcele, može biti i manja uz saglasnost susjeda.

Krovovi objekta su obavezno kosi, sa kosim složenim ili viševodnim krovom ili drugi u kompoziciji složeni krovovi većih nagiba, sa funkcionalnim akcentima.

Dozvoljena je izgradnja podrumске i suterenske etaže ako ne postoje smetnje geotehničke i hidrotehničke prirode.

Ukopana garaža može da ima slobodnu visinu u zavisnosti od sistema parkiranja (makaze, liftovi), a ako je suterenska i ukopana sa tri strane ne smije imati visinu veću od 2,40m.

Površina podrumске i suterenske etaže ne ulazi u obračun BRGP ukoliko se koristi kao garažni prostor ili tehnička prostorija.

Za urbanističke parcele sa namjenom stanovanja manjih gustina važi pravilo da je dozvoljena izgradnja više objekata u skladu sa urbanističkim parametrima (indeks zauzetosti, indeks izgrađenosti, spratnost, građevinska linija) i pravilima građenja. Maksimalna BGP stambenog objekta porodičnog stanovanja je najviše 500m².

Uslovi za izgradnju drugih objekata na parceli

Ukoliko je planirana izgradnja porodičnog stambenog objekta (stambeno-poslovnog, stambeno-turističkog i sl.), na parceli se mogu graditi sljedeći objekti maksimalne visine 2,4m:

- prateći objekat – garaža
- pomoćni objekti – ostave, ograde i sl.

Površina pomoćnih objekata se računa u BRGP na urbanističkoj parceli. Ukoliko na urbanističkim parcelama i u zonama druge namjene postoje pomoćni objekti dozvoljena je njihova rekonstrukcija.

Ograđivanje

Urbanističke parcele mogu se ograđivati funkcionalnom i estetskom ogradom čija visina može biti maksimalno 0,60m (ukoliko je ograda zidana), odnosno 1,4m (ukoliko je ograda transparentna).

Ulična ograda može se postaviti na regulacionoj liniji ili na povučenoj prednjoj građevinskoj liniji objekta.

U slučajevima kada se ograde postavljaju na regulacionoj liniji, a građevinska linija je povučena u dubinu parcele, ograde treba da su transparentne (prozračne), maksimalne visine 1,4m, s tim da parapet ograde do visine 0,6m (računajući od kote trotoara) može biti zidan (opeka, kamen, beton).

Zidane i druge vrste ograde postavljaju se tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu na urbanističkoj parceli koja se ograđuje.

Bočne i zadnja strana parcele mogu se ograđivati i „živom“ zelenom ogradom koja se sadi u osovini granice parcele, transparentnom ili zidanom ogradom max. visine 1,4m, tako da stubovi ograde budu na zemljištu vlasnika parcele koja se ograđuje.

Vrata i kapije na uličnoj ogradi ne mogu se otvarati van regulacione linije, već isključivo prema dvorištu.

Obezbeđivanje pristupa parceli i prostora za parkiranje vozila

Potreban broj parking mjesta obezbjediti u okviru parcele.

Parkiranje i garažiranje vozila za celokupan kapacitet objekata mora se obezbjediti u okviru parcele (u podzemnim garažama ili na neizgrađenim djelovima parcele), po normativu 1PM po jednoj stambenoj jedinici ili apartmanu.

Pristup parceli po pravilu je riješen sa javnog puta – ulice i to kada je parcela direktno oslonjena na javnu površinu, ili indirektnom vezom sa javnim putem, preko privatnog prolaza, s tim da njegova širina ne može biti manja od 2,5m.

Kolske ulaze/izlaze na parcelama koje imaju pristup na više od dvije saobraćajnice predvidjeti sa saobraćajnice nižeg reda.

U cilju obezbeđenja uslova pristupa dvorištu parcele i objektima izgrađenim u zaljeđu parcele, obezbjediti na dijelu bočnog dvorišta prolaz pored objekta minimalne širine 2,5m (preporučeno 3,0m).

Uslov za obezbeđenje prostora za parkiranje vozila na sopstvenoj građevinskoj parceli, izvan površine javnog puta je 1 parking mjesto po jednoj stambenoj jedinici ili apartmanu.

Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati:

- Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Sl.list CG", br.44/18).
- Pravilnik o načinu obračuna površina i zapremine zgrade ("Sl.list CG" br.60/18).

Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti ispašavanju ("Sl.list CG" br.13/07, 05/08, 86/09, 32/11 i 54/16) i Pravilnika o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda ("Sl.list RCG" br.8/93) i Zakona o zapaljivim tečnostima i gasovima ("Sl.list CG" br.26/10 i 48/15).

Shodno članu 9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu ("Sl.list CG" br.34/14) pri izradi tehničke dokumentacije projektant koji u skladu sa propisima o uređenju prostora i izgradnji objekata izrađuje tehničku dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta, namijenjene za radne i pomoćne prostorije i objekte gdje se tehnološki proces obavlja na otvorenom prostoru dužan je da predvidi propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. Pri izgradnji, rekonstrukciji ili rušenju objekta potrebno je izraditi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa aktom nadležnog ministarstva shodno članu 10 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu.

Mjere zaštite od požara i eksplozija

Mjere zaštite od požara i eksplozija se sprovode:

- poštovanjem propisanih udaljenja između objekata različitih namjena;
- izgradnjom saobraćajnica propisane širine tako da omogućuje prolaz vatrogasnim vozilima do svih parcela i objekata na njima, manevrisanje vatrogasnih vozila, kao i nesmetani saobraćajni tok;
- izgradnjom hidrantske mreže sa pravilnim rasporedom nadzemnih hidranata;
- uvlačenjem zelenih pojaseva prema centralnoj zoni naselja i povezivanjem sa šumskim zelenilom, osim visokovredne komponentne uređenja prostora, dobijaju se privremene saobraćajnice u vanrednim prilikama za evakuaciju stanovništva i kretanje operativnih jedinica;
- zaštita od požara treba da se zasnova na uzradi planova zaštite od Požara Nacionalnog parka „Durmitor“ i ostalih šumskih kompleksa u neposrednoj blizini planskog područja;
- Prilikom izrade investiciono-tehničke dokumentacije obavezno izraditi projekte ili elaborate zaštite od požara i eksplozija (ako se radi o objektima u kojima se definišu zone opasnosti od požara i eksplozija), planovi zaštite i spasavanja prema izrađenoj procjeni ugroženosti za svaki hazard posebno te na navedeno pribaviti odgovarajuća mišljenja i saglasnosti u skladu sa zakonom;
- Izmještanjem materija povećanog požarnog rizika iz industrijskih objekata;
- Za objekte u kojima se u skladište, pretaču, koriste ili u kojim se vrši promet opasnih materija obavezno pribaviti mišljenja lokaciju od nadležnih organa (Ministarstvo unutrašnjih poslova – Sektor za vanredne situacije i civilnu bezbjednost) kako ovi objekti i instalacije svojim zonama ne bi ugrozili susjedne objekte;
- Djelovanjem vatrogasnih jedinica opštine Žabljak u vanrednim situacijama (vatrogasnim ekipama omogućiti pristup lokalnim saobraćajnicama i najbližim vodnim objektima);
- U cilju smanjenja požarne ugroženosti i povredljivosti fizičkih struktura gradskih aglomeracija, definisani su minimalni urbanistički normativi i ograničen je koeficijent izgrađenosti i koeficijent zauzetosti zemljišta u užim gradskim zonama, tako da je najveća definisana spratnost objekata P+3+Pk, odnosno nema visokih objekata koji nose sa sobom veću opasnost od požara i eksplozija.
- Preduslov za zaštitu od požara postignut je rasporedom fizičke strukture, jasno definisanim zonama javnih i ostalih namjena, malim indeksom izgrađenosti kao i otvorenim zelenim prostorima, kao i definisanjem međusobne udaljenosti objekata u zavisnosti od njihove namjene.

Mjere zaštite šuma od požara

Cilj zaštite šuma je je unapređenje postojećeg stanja svih šuma, tako da njene prije svega zaštitno- ekološke funkcije, kao i ekonomske funkcije budu što jače izražene i izbalansirane.

Pravila zaštite šuma od požara koje bi trebalo propisati kao obavezne:

- Preventivno uzgojne mjere: uklanjanje suvog i drugog biljnog materijala u prizemnom sloju, njega šumskih sastojina sa pravilnom proredom, čišćenje vegetacije ispod trase elektroenergetskih vodova;
- Obrazovanje monitoring službe koja ima za cilj brzu dojavu i rano otkrivanje požara;
- Izgradnja punktova za nadzor u vidu montažnih građevina, postavljenih na najpogodniji visinski položaj u vrijeme ljetne sušne sezone;
- Formiranje punktova sa materijalom za gašenje požara;
- Protivpožarna pruge- prosječeni prostor u šumi u obliku pruge očišćen od drveća i niskog rastinja, širine 4-15 m ili protivpožarna pruga sa elementima ceste koja ima namjenu prolaska vatrogasnih vozila do mjesta požara;
- Organizacija i planiranje rada protivpožarne službe sa detaljno razrađenim rasporedom kretanja šumskih radnika po trasama i satnici obilaska;
- U odnosu na stepen opasnosti od šumskog požara odrediti mjere zaštite za svaku šumu pojedinačno;
- Preglednim kartama na terenu odrediti sve elemente zaštite od požara: protivpožarne pruge-usjeke

zaštite, prirodne prepreke zaštite, željezničke pruge, mjesta monitoringa i punktova za gašenje, mjesta rezervoara sa vodom;

- Planovi prevencije i zaštite od požara moraju biti dio planova upravljanja i gazdovanja šumama.
- Potrebno je sprovoditi stalne kampanje u cilju upoznavanja šire javnosti o važnosti šumskih resursa i štetama koje mogu nastati u slučajevima nesavjesnog postupanja u raznim slučajevima, naročito za vrijeme povećanog rizika od nastanka požara.

Smjernice i preporuke

- Definisanjem nacionalne šumarske politike i strategije razvoja, kao i postojećim zakonskim aktima iz oblasti šumarstva, došlo je do približavanja evropskim standardima očuvanja prirodnih resursa i ustanovljeni su principi održivog razvoja;
- Potrebno je dalje razvijati savremene informacione sisteme (GIS) na integralnom nivou i, u okviru toga, ustanoviti savremene programe praćenja i monitoringa zdravstvenog stanja šuma. Na definisanom nivou treba organizovati IDP službu (izveštavanje, dijagnoza, prognoza) zaštite šuma;
- Potrebno je izrađivati odgovarajuće planove zaštite šuma u odnosu na sve važne hazarde po šumske resurse, kojima će se konkretizovati mjere i aktivnosti na sprječavanju nastanka štetnih posljedica kao i mjere i aktivnosti u slučaju nastanka štetnih posljedica i njihovo saniranje;
- Potrebno je pospješivati doslednu primjenu zakonskih propisa i planova gazdovanja šumama u cilju smanjenja bespravni radnji u šumama, uzurpacija šumskog zemljišta, deponovanja otpada itd.;
- Neophodno je sprovođenje programa edukacije stručnih kadrova u cilju primjene najnovijih naučnih i stručnih saznanja, kao i jačanje naučno istraživačkog rada, naročito u oblasti zaštite šuma. Takođe, potrebna je obuka zaposlenih u šumarstvu u cilju što kvalitetnijeg izvođenja radova;
- Potrebno je sprovoditi stalne kampanje u cilju upoznavanja šire javnosti o važnosti šumskih resursa i štetama koje mogu nastati u slučajevima nesavjesnog postupanja u raznim slučajevima, naročito za vrijeme povećanog rizika od nastanka požara.
- U cilju zaštite od požara i eksplozija postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda.

Mjere zaštite od tehničko-tehnoloških nesreća

Zaštita od tehničko-tehnoloških nesreća zasniva se na izradi planova zaštite od udesa u industrijskim objektima povećanog nivoa rizika, kontrole saobraćajnih pravaca kojima se prevoze opasne materije i primjeni pojačanog nadzora zona sa povećanim stepenom vulnerabiliteta stanovništva, prirodnih i materijalnih dobara (lokacija benzinske pumpe u Žabljaku, pojas regionalnog puta Žabljak-Pljevlja).

Mjere kontrole i smanjenja seizmičkog rizika

Prostor žabljačke opštine pripada zoni 7°MCS skale. Zaštita od zemljotresa sprovodiće se primjenom urbanističkih, građevinskih i tehničkih mjera u skladu sa uslovima aseizmičke gradnje novih stambenih i radnih površina:

- kod projektovanja i gradnje objekata moraju se primjenjivati adekvatne mjere za obezbjeđenje stabilnosti terena (padine) i susjednih objekata;
- na visokom stjenovitim odsjecima ili na prostoru sa nagibom terena većim od 20% pri projektovanju i gradnji objekata neophodni su posebni uslovi izgradnje koji se definišu za svaki novoplanirani objekat posebno u skladu sa Detaljnim geološkim istraživanjima, izrađenim posebno za svaku lokaciju za izgradnju. Primjenom odgovarajućih sanacionih mjera, nivelacijom terena i orijentacijom objekta – zgrada niz padinu, odnosno upravno na izohipse, padinu je moguće privesti predviđenoj namjeni;
- saobraćaj na dijelu terena sa nagibom većim od 20% prilagoditi terenu uz, što je moguće više, poštovanje izohipsi. Prilikom izgradnje saobraćajnica drobina koja se nalazi na površini terena može se koristiti kao posteljica saobraćajnica uz adekvatnu primjenu podtla. Kolovoznu konstrukciju planirati u skladu sa seizmičkim rizikom, koji se može očekivati;
- prilikom projektovanja komunalne infrastrukturne mreže na terenima sa nagibom većim od 20% zbog visokog seizmičkog rizika zahtijeva, i to: kod vodovodnih i kanizacionih mreža, da se snabdijevanje i odvođenje vrši gravitaciono, da se za izradu infrastrukturnih vodova koriste fleksibilne veze, koje mogu da izdrže deformacije u tlu, da se za postavljane glavnih vodova komunalne infrastrukturne mreže izbjegava nasut i nestabilan teren, kao i da se iskopi dublji od 1,0m moraju obavezno podgrađivati.
- pri izradi tehničke dokumentacije obavezna je izrada geomehaničkog elaborata koji mora biti u skladu sa seizmičkim parametrima dejstva zemljotresa za urbanističko planiranje, izdatih od strane instituta za zemljotresno inženjerstvo i inženjersku seizmologiju.

Uslovi i mjere zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda i uslovi od interesa za odbranu

U cilju zaštite, otkrivanja i sprječavanja opasnosti od prirodnih nepogoda, požara, tehničko-tehnoloških nesreća, hemijskih, bioloških, nuklearnih i radioloških kontaminacija, posljedica ratnog razaranja i terorizma, epidemija, epizootija, epifitotija i drugih nesreća, kao i spašavanja građana i materijalnih dobara ugroženih njihovim

	<p>djelovanjem postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju i podzakonskim aktima koja prizlaze iz ovog zakona.</p> <p>Obavezno je poštovanje svih zakonskih propisa, pravilnika, standarda i normativa i predviđenih za aseizmičko projektovanje i građenje objekata.</p> <p>Aktivnosti od interesa za odbranu sprovoditi na osnovu Zakona o odbrani i podzakonskih akata koja prizlaze iz ovog zakona.</p>
7	<p>USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE</p>
	<p>Smjernice i mjere zaštite životne sredine</p> <p>Da bi se održalo dobro stanje životne sredine na području opštine Žabljak, s obzirom na očekivani razvoj, moraju se preduzeti određene mjere, aktivnosti i planski instrumenti. Zaštita i unapređenje kvaliteta životne sredine sprovodiće se primjenom mjera zaštite životne sredine, pravilima izgradnje i uređenja koja su data ovim Planom kao i u skladu sa zakonima i propisima koji su doneti iz ove oblasti: Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. List CG“ br. 51/08), Zakona o zaštiti i spašavanju („Sl. List CG“ br. 13/07) i dr.</p> <p>Mjere za zaštitu vazduha. – Očuvanje kvaliteta vazduha na ovom području ostvariće se primjenom sledećih pravila i mjera zaštite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izgradnjom obilaznice oko centralnog gradskog područja i preusmjeravanjem tranzitnog i teretnog saobraćaja iz centralne gradske zone; • Izgradnjom sistema toplifikacije grada Žabljaka i turističkih zona, pri čemu bi postojeće kotlarnice kao energetske gorivo trebalo da koriste gas umjesto uglja; • Postavljanjem zaštitnih pojaseva zelenila duž magistralnog puta koji prolazi kroz područje i saobraćajnica I reda. • Izradom procjene uticaja na životnu sredinu svih objekata za koje je to predviđeno Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu. <p>Mjere zaštite voda. – Prema zakonu o vodama („Sl. List RCG“ br. 27/07) zaštita voda od zagađivanja ostvaruje se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organizacijom kontrole kvaliteta vode i izvora zagađivanja, zabranom i ograničavanjem unošenja u vode opasnih i štetnih materija- supstanci, zabranom stavljanja u promet supstanci opasnih za vode za koje postoji zamjena ekološki pogodnijih proizvoda; • Ekonomskim mjerama, plaćanjem naknade za zagađivanje vode, koja nije niža od troškova njenog prečišćavanja; • Prečišćavanjem otpadnih voda na mjestu nastajanja, primjenom tehničko-tehnoloških mjera i uvođenjem savremenijih tehnologija u proizvodnju; • Vodnim jerama, kojima se poboljšava režimi kvalitet malih voda namjenskim ispuštanjem čiste vode iz akumulacija, posebno radi otklanjanja posledica havarijskih zagađenja. <p>Priritetne aktivnosti za zaštitu voda u opštini Žabljak odnose se na izgradnju postrojenja za prečišćavanje gradskih i drugih otpadnih voda koje će biti locirano u zoni E. Otpadne vode iz turističkih, proizvodnih i drugih komunalnih objekata moraju zadovoljiti standarde recipijenta i zahtevani nivo kvaliteta kako bi se odražala prirodno-ekološka ravnoteža vodotokova. Neophodno je izvršiti obeležavanje i zvanično proglašavanje granica zona sanitarne zaštite izvorišta od namjernog i slučajnog zagađivanja i drugih uticaja koji mogu da djeluju na ispravnost kvaliteta vode.</p> <p>Takođe zaštita površinskih i podzemnih vodana planskom području ostvariće se izgradnjom cjelokupne kanalizacione mreže uz izgradnju gradskog kolektora za odvođenje svih otpadnih voda i uvođenjem kontrole kvaliteta vode za piće iz loklanih vodovoda i bunara od strane stručnih službi.</p> <p>Mjere zaštite zemljišta. – Očuvanje o i zaštitu poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta sprovodiće se kroz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Priritetnu aktivnost u zaštiti zemljišta neophodno je sprovesti rekultivaciju degradiranog zemljišta u zonama eksploatacije šljunka i pjeska; • Kontrolisanom sječom autohtonih šumskih sastojina posebno u ekosistemski ugroženim predjelima; • Određivanjem granica građevinskog reona kako bi se sprečila dalja nekontrolisana gradnja. <p>Mjere za sprečavanje nastajanja i smanjenje količina otpada. – Primarni cilj u u upravljanju otpadom je smanjiti njegovu količinu odnosno koristiti svaki otpad koji se može ponovo koristiti na mjestu njegovoga nastanka aili u blizini. U skladu sa tim potrebno je:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skladišta i druge trgovine koje robu isporučuju na paletama ili drvenim kutijama, obavezati da iste

	<p>pokupe od kupca i vrte ih u skladište;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korištenje kao goriva drvnog otpada nastalog odbačenom drvenom ambalažom, odbačenom gradilišnom građom i sl. kao gorivo (određivanje lokacije gdje će se sakupljati ova vrsta otpada sa koje će građani biti u mogućnosti da ih preuzmu za dalju upotrebu), • Korištenje otpadaka od hrane kao hrane za životinje, • Kućno kompostiranje zelenog otpada i otpadaka hrane – stimulisanje i edukacija domaćinstava da sami vrše kompostiran je u vlastitim dvorištima, • Građevinski otpad koristiti za nasipanje podloga na površinama koje se uređuju; građevinski otpad treba prije toga drobiti i izdvajati željezo i druge materijale koji nisu pogodni za građevinske radove; nasipanje vršiti samo u skladu sa projektima, • Zemlju iz iskopakoristiti za nasipanje i uređenje degradiranih površina, • Saradnja sa lokalnim trgovinama i proizvođačima u cilju promovisanja upotrebe ili brzo razgradivih plastičnih kesa i ponovnog korištenja ambalaže, • Ponovno korišćenje stare stolarije, nameštaja, kućanskih aparata ili njihovih dijelova. <p>Prioritet svakog cjelovitog sistema upravljanja otpadom je da se spriječi ili smanji nastanak otpada. Korišćenjem pogodnih načina proizvodnje i obrade i ekološkim savjesnim ponašanjem potrošača mogu se smanjiti količine i štetnost otpada koji bi se trebao odstraniti ili preraditi.</p> <p>Opština će riješiti pitanje deponovanog neopasnog komunalnog otpada izgradnjom međuopštinske sanitarne deponije za opštine Pljevlja i Žabljak, kao i pitanje reciklaže izgradnjom reciklažnog centra.</p> <p>Mjere zaštite od buke. – S obzirom na turistički karakter naselja i mrežu planiranih saobraćajnica, vrednosti nivoa buke su povećane. Zaštita od buke u životnoj sredini zasnivaće se na sprovođenju sledećih pravila:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poštovanjem graničnih vrijednosti nivoa buke u skladu sa pravilnikom o graničnim vrijednostima nivoa buke u životnoj sredini. • Podizanjem pojaseva zaštitnog zelenila i tehničkih barijera na najugroženijim lokacijama (pojasevi uz postojeće i planirane saobraćajnice); • Uspostavljanjem gušće mreže mjernih mjesta na gradskom području, radi evidentiranja i efikasne zaštite prostora ugroženih komunalnom bukom.
8	<p>USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE</p>
	<p>Zelenilo individualnog stanovanja</p> <p>Ove zelene površine, treba planirati ako je moguće, po principu predvrta i vrta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ulazni, prednji dio vrta treba da ima prije svega estetski značaj, privlačnog projektantskog rešenja, sa vrstama visoke dekorativnosti i dobro održavanim travnjakom i cvjetnjakom, bogatog kolorita, kolskim prilazom i osvjetljenjem, i da bude u skladu sa ogradom i arhitekturom objekta. • Zadnji dio vrta rešavati slobodno, kao nastavak dnevnog boravka, prostor za odmor i druženje, i zavisno od veličine planirati određeni broj stabala visokih lišćara koji će u toku ljetnih mjeseci pružiti potrebnu sjenku, pergolu, voćnjak, prostor za igru djece, mjesto za roštilj, česmu, bazen. • Čitav prostor dvorišta, u odnosu na želje vlasnika može da bude izolovan od susjeda, intiman, sa interesantnim vizurama, stazama od materijala koji odgovaraju arhitekturi objekta i kompozicionom rešenju. • Ako je saobraćajnica, ili neki drugi izvor buke i zagađivanja blizu, napraviti zeleni tampon granicom parcele, odnosno formirati zaštitno zelenilo moguće širine. <p>Jedna dobro uređena parcela od velikog značaja je vlasniku, ali i samom naselju u kom se nalazi, jer doprinosi njegovoj atraktivnosti i pozitivnom opštemutisku.</p>
9	<p>USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE</p>
	<p>RAVILA I USLOVI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNIH DOBARA, ZAŠTITE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I RATNIH RAZARANJA</p> <p>Sistem zaštite na području Izmjena i dopuna DUP-a Žabljak treba da bude cjelovit, odnosno, da objedini mjere očuvanja predela (ekološkog i oblikovnog), održavanja spomenika i autohtonih stvorenih ambijenata, zaštitu od</p>

	<p>elementarnih nepogoda, kao i preduslove za uspješno organizovanje opštenarodne odbrane. Sve navedene mjere ne treba da se ograniče na uspostavljanje zabrana, već treba da su takve prirode da stanovnici neposredno učestvuju u njihovom sprovođenju.</p> <p>ZAŠTITA PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE</p> <p>Koncept zaštite prirodne i kulturne zaštite zasnovan je na primjeni modela održivog razvoja, koji usklađen sa lokalnim uslovima i zasnovan na novim karakteristikama prostora. Urbani razvoj mora biti kompatibilan sa ekološkim karakteristikama prostora i mora ih unapređivati, sa ciljem očuvanja kvaliteta životne sredine.</p> <p>Izgled Žabljaka, odnosno, ono što ovaj prostor čini privlačnim je njegova izvornost, njegova uronjenost u prirodu. Iz tog razloga rad na ovom Planu je shvaćen pre svega kao postizanje balansa između očuvanja ispoljenih vrijednosti i razvoja uglavnom neiskorišćenih potencijala.</p> <p>Mjere zaštite kulturno-istorijskog nasljeđa</p> <p>U cilju zaštite kulturnih dobara na području planskog dokumenta urađena je studija zaštite iz koje u nastavku dajemo izvod.</p>
10	<p>USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM</p> <p>Posebni uslovi kojima se javne površine i javni objekti od opšteg interesa čine pristupačnim osobama sa invaliditetom</p> <p>U rješavanju saobraćajnih površina, prilaza objektima i drugih elemenata uređenja i izgradnje prostora i objekata, osigurati uslove za nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, djeci i starijim osobama na sledeći način:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na svim pješačkim prelazima visinsku razliku između trotoara i kolovoza neutralisati obaranjem ivičnjaka; • Kod projektovanja javnih, poslovnih, komercijalnih, turističkih objekata obezbediti pristup licima sa posebnim potrebama na kotu prizemlja spoljnim ili unutrašnjim rampama, minimalne širine 90cm, i nagiba 1:20 (5%) do 1:12 (8%) • U okviru svakog pojedinačnog parkirališta ili garaže obavezno predvideti rezervaciju i obeležavanje parking mjesta za upravno parkiranje vozila invalida u skladu sa standardom JUS A9.204; • Kod upravnog parkiranja, širina parking mjesta za osobe sa invaliditetom iznosi 3,70m, odnosno na širinu parking mjesta od 2,30m dodaje se prostor za invalidska kolica, širine 1,40m (dubina ista kao kod parking mjesta). Kod dva susjedna parking mjesta može se dozvoliti da koriste isti prostor za invalidska kolica, odnosno da širina dva susjedna mjesta za osobe sa invaliditetom iznosi 6,00m (2,30+1,40+2,30m); • Kod planiranja parking mjesta treba predvidjeti rampe u trotarima za silazak kolica za trotoara na kolovoz. Iste rampe moraju se predvidjeti i u raskrsnicama, odnosno na svim mjestima gdje je neophodno da se prelazi sa trotoara na kolovoz ili obrnuto. • Pri realizaciji planskih rešenja pridržavati se Pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 48/13 i 44/15).
11	<p>USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA</p> <p>/</p>
12	<p>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA</p> <p>/</p>
13	<p>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU</p> <p>/</p>
14	<p>MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA</p> <p>/</p>

15	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
17.1.	Uslovi priključenja na elektro energetsku infrastrukturu
	Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke EPCG: <ul style="list-style-type: none"> •Tehnička preporuka za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje) •Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta •Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja •Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DTS – EPCG 10/0.4 Kv
17.2.	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu
	Prilikom priključenja na mrežu komunalne i ostale infrastrukture vrši se prema postojećim, odnosno planiranim tehničkim mogućnostima mreže, na način kako je predviđeno urbanističkim planom i tehničkom dokumentacijom, a na osnovu propisa ,uslova i saglasnosti javnih preduzeća. Instalacije projektovati i izvesti u skladu sa važećim propisima i standardima
17.3.	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu
	SAOBRAĆAJNO TEHNIČKE USLOVE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE -Projektom dokumentacijom prikazati mjesto i način priključenja urbanističke parcele na saobraćajnicu koje je definisano planskim dokumentom Izmjenama Detaljnog urbanističkog plana " Žabljak " („Sl.list CG –opštinski propisi " br.47/18)– grafički prilog-Plan saobraćaja -07. -Parkiranje riješiti u okviru urbanističke parcele saglasno normativima za ovu vrstu objekata. -Tehničku dokumentaciju priključka i parkinga, uraditi saglasno standardima, normativima i propisima za ovu vrstu objekata.
17.4.	Ostali infrastrukturni uslovi
	Evakuacija otpada Potrebno je obezbijediti direktan i neometan pristup lokacijama za smeće, pri čemu maksimalno rastojanje od pretovarnog mjesta do komunalnog vozila iznosi 15m (maksimalno ručno guranje kontejnera) po ravnoj podlozi bez stepenica. Sudovi za smeće moraju biti smješteni u okviru parcele u boksu ili niši, adekvatno ograđenoj kamenom, živom ogradom i sl. Telekomunikaciona mreža Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke: <ul style="list-style-type: none"> • Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sl list CG", br.40/13) • Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata ("Sl list CG", br.33/14) • Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za priključenje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezivanje opreme i objekata ("Sl list CG", br.41/15) • Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("Sl list CG", br.59/15) Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("Sl list CG", br.52/14) - sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije http://www.ekip.me/regulativa/ ; - sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me kao i - adresu web portala http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip/login.jsp preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture.
16	POTREBA IZRADGE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA
	Prrije izrade tehničke dokumentacije shodno članu 7. Zakona o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.28/93, 27/94, 42/9) i ("Sl.list CG", br.26/07, 28/11) izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja.

17	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA	
	/	
18	ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKEPARAMETRE	
	Oznaka urbanističke parcele	UP 860
	Površin aurbanističke parcele	348 m2
	Maksimalni indeks zauzetosti	0.35
	Maksimalni indeks izgrađenosti	0,60
	Bruto građevinska površina objekata (max BRGP)	209 m2
	Maksimalna spratnos tobjekata	P+1+Pk
	Maksimalna visinska kota objekta	
	Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	<p style="text-align: center;">Parkiranje</p> <p>Parkiranje ili garažiranje motornih vozila se obezbeđuje na sopstvenoj parceli i izvan javnih površina prema sledećim kriterijumima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Za stanovanje – 8 PM na 1000m²; • Proizvodnja – 10 PM na 1000m² izgrađene površine; • Hoteli i turistička naselja – 10PM na 1000m²; • Poslovanje - 15 PM na 1000m² prostora; • Trgovina – 30 PM na 1000m² prostora; • Restorani – 60PM na 1000m² neto etažne površine; • Za sportske dvorane, stadione i sl. – 12PM na 100 posetilaca; <p>Gornji normativ je predložen za optimističku prognozu rasta stepena amortizacije u kojoj će 2020.god. on iznositi oko 20 PM na 1000 stanovnika.</p>
	Smjernice za oblikovanje I materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	
	Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti	<p>Opšte preporuke za povećanje energetske efikasnosti postojećih i novih objekataPrimarni faktori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • postići maksimalnu toplotnu izolaciju, strukturalnu kompaktnost i eliminisati toplotne mostove. Sve komponente opne objekta moraju biti izolovane sa vrijednošću koeficijenta k ispod 0,15 W/(m²K), što se postiže debljinom izolacije između 25 i 40 cm. • prozori moraju imati trostruko staklo i

izolovane okvire uz koeficijenta k manji od 0,80 W/(m²K), uključujući okvir prozora, i g vrijednost 0,5 (ukupna prozirnost solarne energije) za stakla.

- postići hermetičnost objekta što se provjerava kroz rezultat kompresorskog testa vrata koji mora biti manji od 0,6 izmjena vazduha na sat.

Sekundarni faktori:

- svježi vazduh može biti prethodno grijan zimi i hlađen ljeti putem izmjenjivača geotermalne toplote (energetski bunar).
- pasivno korišćenje solarne energije koje se postiže južnom orijentacijom i izbjegavanjem sijenki zimi štedi energiju za grijanje.
- zahtijevana energija za dobijanje tople vode može biti proizvedena pomoću solarnih kolektora (energetski zahtjevi za pumpom za cirkulaciju 40/90 W/l). Ljeti, toplotna pumpa može se takođe koristiti za energetski efikasno hlađenje. Mašine za pranje suda i za pranje veša mogu biti spojene sa toplom vodom u cilju uštede energije potrebne za proces grijanja.

Ovi uslovi se preporučuju prilikom izgradnje i rekonstrukcije objekata u obuhvatu DUP-a u cilju stvaranja uslova za održivi razvoj naselja.

Rješenja koja mogu da se primenjuju u praksi u cilju zaštite od preteranog osvetljenja objekta su:

- arhitektonska geometrija: zelenilo, tremovi, strehe, nadstrešnice, balkoni i dr.
- elementi spoljašnje zaštite od sunca: pokretni i nepokretni brisoleji, spoljašnje žaluzine, roletne i sl.
- elementni unutrašnje zaštite od sunca: roletne, žaluzine, zavese i dr.
- elementi unutar stakla za unutrašnju zaštitu od sunca i usmjeravanje svjetla: holografski elementi, reflektujuća stakla i folije, staklo koje usmjerava svjetlo, staklene prizme i dr.

Energetskom obnovom starih kuća i zgrada, naročito onih građenih pre 1980. god. moguće je postići uštedu u potrošnji toplotne energije preko 60%.

- Zamjeniti prozore i spoljna vrata toplotno kvalitetnijim;
- Toplotno izolovati kompletan spoljni omotač kuće dakle zidove, podove, krov te ploče prema negrejanim prostorima;
- Izgraditi vetrobran na ulazu u kuću;
- Sanirati i obnoviti dimnjak;
- Izolovati cijevi za toplu vodu i ostavu;
- Analizirati sistem grejanja i hlađenja u kući i po potrebi ga zameniti energetski efikasnijim sistemom te ga kombinovati sa obnovljivim izvorima energije.

Neizolovani spoljni zid od šulje opeke d=19cm ima koeficijent prolaska toplote 1,67W/m²K. Kroz 1m² takvog zida godišnje prolazi zavisno od klimatskih uslova

134-167kWh, što znači potrošnju od npr. 16,7 m³ plina po m² zida godišnje. Ako takav zid izolujemo sa 10cm toplotne izolacije, njegov koeficijent prolaska toplote iznosi 0,3267W/m²K, što znači gubitak toplote od cca 26-32kWh, ili potrošnju 3,2m³ plina po m² zida godišnje, odnosno predstavlja godišnju uštedu potrošnje energije od 81%.

Kod gradnje nove kuće važno je već u fazi idejnog projektovanja u saradnji sa projektantom predvideti sve što je potrebno da se dobije kvalitetna i optimalna energetski efikasna kuća:

- Analizirati lokaciju, orijentaciju i oblik kuće;
- Primjeniti visok nivo toplotne zaštite cele spoljne fasade i krova;
- Iskoristiti toplotne dobitke od Sunca i zaštititi se od preteranog osunčanja;
- Koristiti energetski efikasan sistem grejanja, hlađenja i ventilacije te ga kombinovati sa obnovljivim vidovima energije.

Izbor lokacije, orijentacija i oblik kuće. – Kod izbora lokacije za gradnju, treba odabrati mesto izloženo Suncu, koje ne zasenjuju druge kuće odnosno na dovoljnoj udaljenosti, a zaštićeno od jakih vetrova. Objekat na parceli treba postaviti tako da dvorište bude okrenuto ka jugu kao i prostorije u kojima se boravi preko dana. Treba otvoriti kuću prema jugu a zatvoriti prema severu. Ograničiti dubinu kuće i omogućiti niskom zimskom suncu da uđe u kuću. Zaštititi kuću od prejakog letjeg sunca zelenilom i zaštitnicima od sunca. Kompaktan volumen kuće takođe pomaže smanjenju gubitaka toplote iz kuće. Kod projektovanja je važno grupisati prostore slične funkcije i slične unutrašnje temperature, pomoćne prostorije smestiti na severu a dnevne na jugu. Karakteristike energetski efikasne gradnje treba uključiti u proces projektovanja što ranije, već u fazi idejnog rešenja, jer se na taj način postižu najkvalitetniji rezultati.

Toplotna zaštita. – Nedovoljna toplotna izolacija dovodi do povećanih toplotnih gubitaka zimi, hladnih obodnih konstrukcija, oštećenja nastalih kondenzacijom (vlagom), i pregrevavanja prostora leti. Posledice su oštećenje konstrukcije, neudobno i nezdravo stanovanje i rad. Zagrevanje takvih prostora zahteva veću količinu energije što dovodi do povećanja cene korišćenja i održavanja prostora ali i do većeg zagađenja sredine. Za standardno izolovanu kuću potrebna debljina izolacije iznosi 10cm, za niskoenergetski standard gradnje zahteva debljinu od 15-20cm, dok pasivni standard gradnje zahteva debljinu od 25-40cm. Treba naglasiti da su najveći gubici toplote kroz prozore i spoljni zid pa se njihovom sanacijom postižu velike uštede.

Toplotni mostovi. – Energetska efikasnost zgrade i potrošnja energije u zgradi, osim visokog nivoa toplotne zaštite zavisi i od smanjenja toplotnih mostova na minimum. Toplotni most je manje područje u omotaču grejnog dijela zgrade kroz koje je toplotni tok povećan zbog promene materijala, debljine ili geometrije građevinskog dijela.

Izgraditi zgradu bez toplotnih mostova gotovo je nemoguće, ali uz pravilno projektovane detalje toplotne zaštite uticaj toplotnih mostova možemo smanjiti na minimum. Potencijalna mjesta toplotnih mostova su

konzolni prepusti balkona, prepusti strehe krovova, spojevi konstrukcija, spojevi zida i prozora, kutije za roletnu, niše za radijatore, temelji i dr. Zato na njih pri rešavanju konstruktivnih detalja treba obratiti posebnu pažnju. Prozore treba ugraditi tako da su bar dijelom u nivou toplotne izolacije, kutija za roletnu mora biti toplotno izolovana, toplotnu izolaciju zida treba povući do temelja, a po potrebi treba izolovati i temelj. Po završetku izgradnje, kvalitet gradnje moguće je dodatno proveriti termografskim snimanjem.

Zaštita od Sunca i pasivna sunčana arhitektura. – U ukupnoj energetskom bilansu kuće važnu ulogu igraju i toplotni dobici od Sunca. U savremenoj arhitekturi puno pažnje posvećuje se Prihvatu Sunca i zaštiti od preteranog osunčanja, jer se i pasivni dobici topline moraju regulisati i optimizirati u zadovoljavajuću cjelinu.

Preterano zagrevanje leti treba sprečiti sredstvima za zaštitu od sunca, usmeravanjem dnevnog svetla, zelenilom prirodnim provetravanjem i sl. Zbog delotvorne zaštite od preintezivnog osvetljenja primenjuju se sledeća rešenja:

- Arhitektonska geometrija: zelenilo, tremovi, strehe, nadstrešnice, balkoni i dr.
- Elementi spoljašnje zaštite od Sunca: razni pokretni i nepokretni brisoleji, spoljne žaluzine, roletne, tende, inteligentna pročelja, savremena zastakljivanja i dr.
- Elementi unutrašnje zaštite od Sunca: roletne, žaluzine, roloi, zavese i dr.
- Elementi unutar stakla za zaštitu od Sunca i usmeravanje svetla: holografski elementi, reflektujuća stakla i folije, staklo koje usmerava svetlo, staklene prizme.

Obnovljivi izvori energije u zgradama. – Obnovljivi izvori su oni izvori koji su sačuvani u prirodi i obnavljaju se u celosti ili delimično. Posebno se ističu: energija vodotokova, vjetra, Sunčeva energija, biogoriva, biomasa, bioplin, geotermalna energija.

Najčešće korišćeni obnovljivi izvori energije u zgradama su biomasa, Sunce i vetar.

Biomasi je moguće pretvoriti u razne oblike korisne energije: toplotu, električnu energiju i tečna goriva za upotrebu u prevozu.

Sunčeva energija je neiscrpan izvor energije koji u zgradama možemo koristiti na tri načina: pasivno-za grejanje i osvetljenje prostora, aktivno-sistem sa sunčanim kolektorima rezervoarom tople vode i fotonaponske sunčane ćelije za proizvodnju električne energije.

Proizvodnja električne energije iz vetra i Sunca preporučuje se u uslovima gde ne postoji mogućnost priključka na elektroenergetsku mrežu. Za domaćinstva su vrlo interesantne male vetroturbine snage do nekoliko desetina kW. One se mogu koristiti kao dodatni ili primarni izvor energije u udaljenim područjima.

Sistemi gijanja, ventilacije i klimatizacije. – Energetska potrošnja namjenjena za grijanje, ventilaciju i kondicioniranje vazduha predstavlja najznačajniji dio energetske potrošnje u zgradama.

		<p>Koncepcija cjelovitog i integralno energetski efikasnog građenja podrazumijeva istovremeno razmatranje svih aspekata građevine, od arhitekture, pročelja i funkcije, preko konstrukcije, protivpožarne zaštite, akustike, pa do potrošnje energije i ekološkog kvaliteta zgrade. Osnovne metode projektovanja energetski efikasne zgrade uključuju tri bitna elementa: (1) smanjenje potreba za energijom (energetske uštede), (2) maksimiziranje korišćenja obnovljivih izvora energije i (3) korišćenje fosilnih goriva na optimalan način u pogledu zaštite prirodne sredine.</p> <p>Smanjenje energetskih potreba je zadatak za projektante da: optimizuju zgradu u pogledu forme i položaja, da primene poboljšane mjere toplotne zaštite i energetski efikasniju rasvetu i opremu, da u pogledu GVK sistema primene efikasnu rekuperaciju toplote otpadnog zraka iz sistema ventilacije, da osiguraju male padove pritiska i smanjenje gubitaka toplote u razvodu i smanjenje potrošnje svih podsistema i druge primjenjive mjere.</p> <p>U pogledu korišćenja obnovljivih izvora energije, projektom se mora omogućiti optimalno pasivno korišćenje sunčeve energije, dnevno osvetljenje, prirodna ventilacija, noćno hlađenje i korišćenje toplote tla. Uz to je potrebno razmotriti optimalno korišćenje solarnih kolektora, geotermalne energije, biomase i sličnih izvora.</p>
19	DOSTAVLJENO:	Podnosiocu zahtjeva, Direktoratu za inspeksijski nadzor i licenciranje i u spise predmeta
20	OBRAĐIVAČI URBANISTIČO-TEHNIČKIH USLOVA:	Vesko Dedeić
21	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	SEKRETAR Sava Zeković
	PRILOZI	
	- Grafički prilozi iz planskog dokumenta	

		<p>Koncepcija cjelovitog i integralno energetski efikasnog građenja podrazumijeva istovremeno razmatranje svih aspekata građevine, od arhitekture, pročelja i funkcije, preko konstrukcije, protivpožarne zaštite, akustike, pa do potrošnje energije i ekološkog kvaliteta zgrade. Osnovne metode projektovanja energetski efikasne zgrade uključuju tri bitna elementa: (1) smanjenje potreba za energijom (energetske uštede), (2) maksimiziranje korišćenja obnovljivih izvora energije i (3) korišćenje fosilnih goriva na optimalan način u pogledu zaštite prirodne sredine.</p> <p>Smanjenje energetskih potreba je zadatak za projektante da: optimizuju zgradu u pogledu forme i položaja, da primene poboljšane mjere toplotne zaštite i energetski efikasnu rasvetu i opremu, da u pogledu GVK sistema primene efikasnu rekuperaciju toplote otpadnog zraka iz sistema ventilacije, da osiguraju male padove pritiska i smanjenje gubitaka toplote u razvodu i smanjenje potrošnje svih podsistema i druge primjenjive mjere.</p> <p>U pogledu korišćenja obnovljivih izvora energije, projektom se mora omogućiti optimalno pasivno korišćenje sunčeve energije, dnevno osvetljenje, prirodna ventilacija, noćno hlađenje i korišćenje toplote tla. Uz to je potrebno razmotriti optimalno korišćenje solarnih kolektora, geotermalne energije, biomase i sličnih izvora.</p>
19	DOSTAVLJENO: Podnosiocu zahtjeva, Direktoratu za inspekcijски nadzor i licenciranje i u spise predmeta	
20	OBRADIVAČI URBANISTIČO-TEHNIČKIH USLOVA:	Vesko Dedeić 
21	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	
		 <p>SEKRETAR Sava Zeković</p> 
	PRILOZI	
	- Grafički prilozi iz planskog dokumenta	

844	356	0	125	0	214	0	0,35	0	0,60	P+1+Pk	SMG	izgradnja
845	513	0	179	0	307	0	0,35	0	0,60	P+1+Pk	SMG	izgradnja
846	379	0	133	0	227	0	0,35	0	0,60	P+1+Pk	SMG	izgradnja
847	329	0	115	0	293	0	0,35	0	0,90	P+1+Pk	SMG	izgradnja
847a	372	0	130	0	223	0	0,35	0	0,60	P+1+Pk	SMG	izgradnja
847b	302	0	181	0	544	0	0,60	0	1,80	S+P+2+Pk	T	izgradnja
848	283	70	160	140	479	0,25	0,57	0,48	1,69	P+Pk	T	rekonstrukcija
849	274	118	118	236	256	0,43	0,43	0,86	0,86	P+Pk	SMG	zadržavanje
850	263	89	89	178	236	0,33	0,33	0,67	0,67	P+Pk	SMG	zadržavanje
851	482	143	143	572	572	0,29	0,29	1,18	1,18	P+2+Pk	SMG	zadržavanje
852	397	80	138	240	240	0,35	0,35	0,60	0,60	P+1+Pk	SMG	rekonstrukcija
853	306	73	109	73	186	0,23	0,35	0,23	0,60	P+1+Pk	SMG	rekonstrukcija
854	254	106	106	424	424	0,41	0,41	1,64	1,64	P+2+Pk	SMG	zadržavanje
855	293	75	75	225	225	0,25	0,25	0,77	0,77	P+1+Pk	SMG	zadržavanje
856	378	108	132	216	227	0,28	0,35	0,57	0,60	P+Pk	SMG	rekonstrukcija
857	274	70	96	140	164	0,28	0,35	0,51	0,60	P+Pk	SMG	rekonstrukcija
858	232	0	82	0	140	0	0,35	0	0,60	P+1+Pk	SMG	rekonstrukcija
858a	243	0	86	0	148	0	0,35	0	0,60	P+1+Pk	SMG	izgradnja
859	306	107	107	271	271	0,35	0,35	0,88	0,88	S+P+Pk	SMG	zadržavanje
860	348	58	122	174	209	0,16	0,35	0,5	0,60	S+P+Pk	SMG	rekonstrukcija
861	375	0	131	0	225	0	0,35	0	0,60	P+1+Pk	SMG	izgradnja
862	408	84	143	145	245	0,20	0,35	0,35	0,60	P+Pk	SMG	rekonstrukcija
863	299	53	105	90	179	0,18	0,35	0,30	0,60	P+1+Pk	SMG	rekonstrukcija
864	670	81	235	162	402	0,12	0,35	0,24	0,60	P+Pk	SMG	rekonstrukcija
865	270	18	105	18	179	0,06	0,35	0,06	0,60	P	SMG	rekonstrukcija
865a	211	0	0	0	0	0	0	0	0	-	PUS	rekonstrukcija
866	552	77	193	203	331	0,13	0,35	0,37	0,60	P+1+Pk	SMG	rekonstrukcija
867	312	0	109	0	187	0	0,35	0	0,60	P+1+Pk	SMG	izgradnja
867a	319	0	112	0	191	0	0,35	0	0,60	P+1+Pk	SMG	izgradnja
868	343	0	120	0	206	0	0,35	0	0,60	P+1+Pk	SMG	izgradnja
868a	347	0	0	0	0	0	0	0	0	-	PUJ	izgradnja
869	360	118	118	342	342	0,33	0,33	0,95	0,95	P+1+Pk	SMG	zadržavanje
870	423	96	148	242	254	0,23	0,35	0,57	0,60	P+1+Pk	SMG	rekonstrukcija
871	401	69	142	187	241	0,17	0,35	0,46	0,60	P+1+Pk	SMG	rekonstrukcija
871a	289	55	99	145	173	0,19	0,35	0,51	0,60	P+2	SMG	rekonstrukcija
872	623	125	218	359	374	0,20	0,35	0,58	0,60	P+2+Pk	SMG	rekonstrukcija
873	428	101	150	243	257	0,23	0,35	0,57	0,60	S+P+Pk	SMG	rekonstrukcija



CRNA GORA - OPŠTINA ŽABLJAK



Agencija za projektovanje i planiranje - Nikšić

**Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana
 Žabljak za zone "I", "J", "G", "H", "E", "F", "C"**
 i k.p. 3144 i 3145 KO Žabljak I i izuzev djelova katastarskih parcela
 br. 3595/1, 3595/2, 3826, 3966, 3967 i 3969/2 KO Žabljak I

Odluka o pristupašju izrade Izmjene i dopuna Plana:
 Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Plana:
 35/116.01/14.09, od 27.07.2018. g.
 "Službeni list CG-opsštinski propešt broj 02/19"

6592825.28	4779989.80	208	6590830.99	4779318.57
6592843.63	4779985.15	210	6590831.37	4779342.89
6592838.61	4779975.86	211	6590831.47	4779346.17
6592832.94	4779965.37	211	6590832.78	4779357.48
6592827.20	4779954.78	212	6590832.01	4779360.36
6592824.68	4779950.11	213	6590832.36	4779371.20
6592828.72	4779948.42	214	6590832.74	4779383.19
6592833.76	4779933.66	216	6590833.97	4779392.77
6592838.38	4779926.20	217	6590846.36	4779394.28
6592838.12	4779919.10	218	6590872.41	4779402.54
6592838.98	4779909.98	219	6590880.85	4779405.65
6592850.54	4779905.39	220	6590888.95	4779406.63
6592866.57	4779895.96	221	6590893.57	4779405.89
6592882.00	4779884.73	222	6590895.48	4779405.33
6592900.96	4779888.31	223	6590897.73	4779403.29
6592920.77	4779881.60	224	6590897.94	4779400.96
6592929.02	4779878.81	225	6591010.57	4779445.17
6592946.77	4779872.79	226	6591010.95	4779446.78
6592959.16	4779865.59	228	6591011.88	4779446.21
6592963.66	4779861.96	229	6591011.88	4779446.21
6592963.66	4779857.64	230	6591003.57	4779510.97
6592976.24	4779851.80	231	6590991.94	4779529.05
6592988.28	4779845.27	232	6591005.71	4779534.77
6592988.38	4779843.24	233	6591009.84	4779535.79
6592990.37	4779841.41	234	6591012.85	4779536.16
6592992.82	4779833.26	235	6591020.94	4779540.95
6592995.44	4779819.98	237	6591026.29	4779746.88
6592995.20	4779806.33	238	6591127.56	4779746.24
6592992.99	4779807.32	239	6591228.82	4779745.60
6592946.50	4779825.33	240	6591365.64	4779748.90
6592947.25	4779825.94	241	6591368.26	4779748.90
6592959.61	4779829.95	242	6591368.26	4779748.90
6592969.72	4779834.93	244	6591349.10	4779773.92
6592969.72	4779834.93	244	6591341.64	4779782.56
6592988.69	4779838.03	245	6591330.04	4779803.70
6592988.69	4779838.03	245	6591316.36	4779820.01
6592963.29	4779839.89	246	6591308.33	4779830.70
6592958.85	4779849.47	248	6591286.61	4779853.43
6592815.92	4779744.62	249	6591272.53	4779869.35
6592824.43	4779729.64	250	6591263.92	4779877.05
6592810.70	4779719.92	251	6591252.12	4779886.95
6592787.77	4779703.52	252	6591234.09	4779899.06
6592785.45	4779702.89	253	6591223.43	4779908.00
6592783.38	4779701.61	254	6591210.44	4779917.12
6592782.17	4779698.27	255	6591197.28	4779926.77
6592781.32	4779695.94	256	6591186.16	4779936.24
6592776.34	4779691.86	258	6591169.78	4779957.09
6592742.30	4779729.65	259	6591163.11	4779963.14
6592720.75	4779739.14	280	6591164.01	4779974.23
6592725.82	4779782.20	281	6591184.63	4779989.29
6592600.46	4779684.97	282	6591227.68	4780010.47
6592508.11	4779539.64	283	6591270.06	4780030.88
6592507.02	4779521.30	284	6591312.01	4780050.65
6592496.80	4779521.75	285	6591331.02	4780059.60
6592393.70	4779361.81	266	6591336.08	4780061.99
6592389.72	4779352.51	267	6591369.97	4780079.90
6592383.52	4779340.54	268	6591378.25	4780082.78
6592373.98	4779341.58	269	6591382.51	4780087.56
6592369.83	4779342.03	270	6591431.29	4780084.76
6592357.80	4779343.08	271	6591451.55	4779959.98
6592350.54	4779334.76	273	6591500.31	4779909.44
6592298.57	4779325.62	274	6591524.27	4779884.17
6592271.25	4779338.28	276	6591555.37	4779837.48
6592269.82	4779340.59	277	6591606.40	4779683.59
6592252.86	4779330.17	278	6591623.78	4779668.79
6592235.03	4779319.59	279	6591618.63	4779655.09
6592243.16	4779308.25	280	6591617.30	4779651.34
6592246.12	4779307.58	281	6591610.55	4779653.19
6592247.91	4779306.34	282	6591582.89	4779660.28

Naručilac plana:	CRNA GORA - OPŠTINA ŽABLJAK
Obrađivač plana:	"MAJAART&T" d.o.o. Podgorica - lic. br. 01-943/2
Odgovorni planer:	Branko Todorović, dipl. inž.arh. - lic. br. 10-2734/1
Odgovorni planer:	Mirjana Nikolić, dipl. pr.pl. - lic. br. 05-1692/06-2
Planer faze:	Natasa Tomović, dipl. ing.geo. - lic. br. 05-978/-2
faza izrade planskog dokumenta:	PLAN
naziv grafičkog priloga:	Topografsko katastarski plan
razmjera:	godina izrade plana: broj grafičkog priloga: R = 1 : 1000 2018. 1

Legenda

-----	Detalji
-----	Asfalt
-----	Betonske površine
-----	Ivčnjak
-----	Makadamske površine
-----	Elektrovodovi
-----	Granica po katastru
-----	Urbanistička parcela
-----	Objekti po katastru
-----	Objekti
-----	Stepen ce
-----	Žičana ograda
-----	Betonska ograda
-----	Metalna ograda
-----	Betonski zid
-----	Kameni zid
-----	Stijene
-----	Šaht za stuju
-----	PTT šaht
-----	PTT omarić
-----	Vodovodni veliki šaht
-----	Vodovodni mali šaht
-----	Vodovodni priključak sa ogrlicom
-----	Hidrant:
-----	Česma:
-----	Bunar
-----	Silvnik
-----	Okno - šaht
-----	Fekalna šaht
-----	Listopadno drvo
-----	Četinarsko drvo
-----	Rasveta
-----	Betonski stub za struju
-----	Poligona tačka
-----	Saobraćajni znaci

KOORDINATE PRELOMNIH TAČAKA GRANICE PLANA			
Position Y	Position X	BROJ	Position X
6591563.20	4779819.75	142	6592250.10
6591564.67	4779814.60	143	6592243.88
6591575.34	4779809.89	144	6592237.28
6591584.59	4779806.52	145	6592228.92
6591596.47	4779803.96	146	6592223.66
6591600.63	4779808.16	147	6592223.85
6591633.55	4779840.16	148	6592200.02
6591635.75	4779840.16	149	6592212.09
6591647.91	4779848.57	150	6592214.58
6591666.55	4779859.62	151	6592197.23
6591667.25	4779861.66	152	6592192.61
6591693.66	4779877.31	153	6592192.33
6591684.96	4779886.97	154	6592174.99
6591702.39	4779910.64	155	6592150.43
6591708.55	4779910.21	156	6592129.94
6591717.11	4779907.89	157	6592109.14
6591726.37	4779903.75	158	6592055.81
6591751.33	4779829.54	160	6591839.16
6591789.21	4779882.92	161	6591839.16
6591784.88	4779882.92	162	6591843.98
6591788.01	4779883.95	163	6591839.23
6591955.01	4779888.01	164	6591830.22
6592064.03	4780006.49	165	6591807.12
6592184.61	4780071.29	166	6591807.12
6592289.84	4780095.83	167	6591791.20
6592304.10	4780094.83	168	6591773.46
6592321.38	4780092.29	169	6591768.27
6592361.60	4780084.62	170	6591785.23
6592423.63	4780082.95	171	6591767.84
6592482.99	4780101.05	172	6591755.24
6592535.62	4780126.95	173	6591739.05
6592537.28	4780130.56	174	6591739.05
6592485.44	4780133.93	175	6591619.19
6592412.94	4780279.19	176	6591614.06
6592417.60	4780294.85	177	6591580.12
6592424.04	4780298.76	178	6591572.65
6592439.48	4780326.91	179	6591550.51
6592439.37	4780331.88	180	6591386.48
6592439.37	4780331.88	181	6591384.21
6592543.75	4780330.14	182	6591313.14
6592648.13	4780328.40	183	6591313.50
6592752.51	4780326.65	184	6591309.59
6592856.90	4780324.91	185	6591305.35
6592886.75	4780363.00	186	6591301.11
6592916.66	4780396.83	187	6591313.89
6592949.92	4780431.65	188	6591313.81
6592971.93	4780441.81	189	6591313.81
6592971.93	4780441.81	190	6591305.57
6592969.96	4780380.73	191	6591305.57
6592969.96	4780337.62	192	6591305.57
6592968.67	4780327.27	193	6591307.91
6592978.67	4780312.74	194	6591313.74
6592973.29	4780309.15	195	6591312.02
6592983.58	4780287.89	196	6591314.79
6592984.43	4780285.80	197	6591306.81
6592968.03	4780277.98	198	6591297.67
6592967.73	4780264.94	199	6591126.68
6592967.09	4780237.57	200	6590940.20





MAJAART&TO

BIRO ZA PROJEKTOVANJE, ARCHITECTURU, INŽENJERING I PLANIRANJE - PODGORICA



CRNA GORA - OPŠTINA ŽABLJAK



Agencija za projektovanje i planiranje - Nikšić

**Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana
Žabljak za zone "I", "J", "G", "H", "E", "F", "C"**

i.k.f. 3144 i 3145 KO Žabljak i izuzev djelova katastarskih parcela
br.3595/1, 3595/2, 3826, 3966, 3967 i 3969/2 KO Žabljak I

Odlika o pristupačju izrade Izmjena i dopuna Plana: 3511/6-Q-1469, od 27.07.2016. g.
Odlika o doručanju Izmjena i dopuna Plana: Službeni list CG-opštinski propisi broj 02/19

Naručilac plana:	CRNA GORA - OPŠTINA ŽABLJAK
Predsjednik SO Žabljak:	Vidoje Tomčić, dipl. ecc.
Obradivač plana:	"MAJAART&TO" d.o.o. Podgorica - lic. br. 01-943/2
Odgovorni planer:	Branko Todorović, dipl. inž.arh. - lic. br. 10-2734/1
Odgovorni planer:	Mirjana Nikolić, dipl. pr.pl. - lic. br. 05-1692/06-2
faza izrade planskog dokumenta:	PLAN
naziv grafičkog priloga:	Plan namjene površina
razmjera:	godina izrade plana: 2018. broj grafičkog priloga: 5
R = 1 : 1000	

LEGENDA

GRANICA PLANSKOG DOKUMENTA

GRANICA URBANISTIČKE PARCELE

OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE

GRANICA URBANISTIČKE ZONE

OZNAKA URBANISTIČKE ZONE

UP1

A

PLAN NAMJENE POVRŠINA

	POVRŠINE ZA CENTRALNE DJELATNOSTI
	POVRŠINE ZA STANOVANJE SREDNJIH GUSTINA
	POVRŠINE ZA STANOVANJE MANJIH GUSTINA
	POVRŠINE ZA MJEŠOVITE NAMJENE
	POVRŠINE ZA ŠKOLSTVO I SOCIJALNU ZAŠTITU
	POVRŠINE ZA ZDRAVSTVO
	POVRŠINE ZA TURIZAM
	POVRŠINE ZA VJERSKE OBJEKTE
	POVRŠINE ZA VJERSKE OBJEKTE
	POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE JAVNE NAMJENE
	POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE OGRANIČENE NAMJENE
	POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE SPECIJALNE NAMJENE
	POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE
	POVRŠINE ZA ŠUME
	POVRŠINE ZA DRUMSKI SAOBRAĆAJ
	POVRŠINE ZA OBJEKTE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE
	POVRŠINE ZA OBJEKTE HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE



MAGNART & TO

INSTITUT ZA URBANISTIČKO, INŽENJERSKO, ARHITEKTONSKO I PLANIRANJE - POVRŠINA




**Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana
 Žabljak za zone "I", "J", "G", "H", "E", "F", "C"**
 i k.p. 3144 i 3145 KO Žabljak I i izuzev djelova katastarskih parcela
 br.3595/1, 3595/2, 3826, 3966, 3967 i 3969/2 KO Žabljak I


Odluka o pristupanju izrade Izmjena i dopuna Plana: 351/16-01-1409, od 27.07.2016. g.
 Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Plana: "Službeni list CG-opštinski propisi" broj 02/19

Naručilac plana:	CRNA GORA - OPŠTINA ŽABLJAK
Predsjednik SO Žabljak:	Vidoje Tomčić, dipl. ecc.
Obrađivač plana:	"MAJAART&TO" d.o.o. Podgorica - lic. br. 01-943/2
Odgovorni planer:	Branko Todorović, dipl. inž.arh. - lic. br. 10-2734/1
Odgovorni planer:	Mirjana Nikolić, dipl. pr.pl. - lic. br. 05-1692/06-2
faza izrade planskog dokumenta:	PLAN
naziv grafičkog priloga:	Plan pejzažne arhitekture
razmjera: R = 1 : 1000	godina izrade plana: 2018.
	broj grafičkog priloga: 6

PLAN ZELENIH I SLOBODNIH POVRŠINA

	ZELENILO JAVNE NAMJENE
	ZELENILO UZ SAOBRAĆAJNICE
	PARK
	PARK ŠUMA
	TRG
	DRVOREDI
	ZELENILO OGRANIČENE NAMJENE
	ZELENILO INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKATA
	ZELENILO POSLOVNIH OBJEKATA
	ZELENILO KAMPOVA
	ZELENILO ZA TURIZAM (HOTEL)
	SPORTSKO-REKREATIVNE POVRŠINE
	ZELENILO OBJEKATA PROSVETE
	ZELENILO OBJEKATA ZDRAVSTVA
	ZELENILO STAMBENIH OBJEKATA I BLOKOVA
	ZELENILO OBJEKATA ADMINISTRACIJE
	ZELENILO SPECIJALNE NAMJENE
	ZELENILO INFRASTRUKTURE
	ZAŠTITNI POJASEVI
	GROBLJE
PU	POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE

OP1
 ODJEL ZA GRAĐEVINARSTVO I PLANIRANJE
 GRAĐEVINARSKA LINIJA I PLANIRANI OBJEKTI



MAJJAART&TO
 CRNA GORA - OPŠTINA ŽABLJAK


Agencija za projektovanje i planiranje - Nikšić
 Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana
 Žabljak za zone "I", "J", "G", "H", "E", "F", "C"
 I.k.p. 31441.3145 KO Žabljak I izuzev dijelova katastarskih parcela
 br. 359511, 359512, 3826, 3866, 3967 i 3969/2 KO Žabljak I

3511140-1426, od 07.07.2016. g.
 Odluka o određivanju imena i brojeva Planiranih objekata

Naručilac plana:	CRNA GORA - OPŠTINA ŽABLJAK
Predsjednik SO Žabljak:	Vladimir Tomić, dipl. ecc.
Obradivač plana:	"MAJJAART&TO d.o.o. Podgorica - lic. br. 01-943/2
Odgovorni planer:	Branko Todorović, dipl. inž. arh. - lic. br. 10-2734/1
Odgovorni planer:	Miljana Nikolić, dipl. pr. pl. - lic. br. 05-1692/06-2
faza izrade planskog dokumenta:	PLAN
naziv grafičkog priloga:	Plan saobraćajne infrastrukture
godina izrade plana:	2018.
broj grafičkog priloga:	7
razmjera:	R = 1 : 1000


65	65010345	14779551	18	226	8509061	18779051	67
66	65010345	14779550	17	226	8509061	18779050	68
67	65010345	14779549	16	226	8509061	18779049	69
68	65010345	14779548	15	226	8509061	18779048	70
69	65010345	14779547	14	226	8509061	18779047	71
70	65010345	14779546	13	226	8509061	18779046	72
71	65010345	14779545	12	226	8509061	18779045	73
72	65010345	14779544	11	226	8509061	18779044	74
73	65010345	14779543	10	226	8509061	18779043	75
74	65010345	14779542	9	226	8509061	18779042	76
75	65010345	14779541	8	226	8509061	18779041	77
76	65010345	14779540	7	226	8509061	18779040	78
77	65010345	14779539	6	226	8509061	18779039	79
78	65010345	14779538	5	226	8509061	18779038	80
79	65010345	14779537	4	226	8509061	18779037	81
80	65010345	14779536	3	226	8509061	18779036	82
81	65010345	14779535	2	226	8509061	18779035	83
82	65010345	14779534	1	226	8509061	18779034	84
83	65010345	14779533	0	226	8509061	18779033	85
84	65010345	14779532	0	226	8509061	18779032	86
85	65010345	14779531	0	226	8509061	18779031	87
86	65010345	14779530	0	226	8509061	18779030	88
87	65010345	14779529	0	226	8509061	18779029	89
88	65010345	14779528	0	226	8509061	18779028	90
89	65010345	14779527	0	226	8509061	18779027	91
90	65010345	14779526	0	226	8509061	18779026	92
91	65010345	14779525	0	226	8509061	18779025	93
92	65010345	14779524	0	226	8509061	18779024	94
93	65010345	14779523	0	226	8509061	18779023	95
94	65010345	14779522	0	226	8509061	18779022	96
95	65010345	14779521	0	226	8509061	18779021	97
96	65010345	14779520	0	226	8509061	18779020	98
97	65010345	14779519	0	226	8509061	18779019	99
98	65010345	14779518	0	226	8509061	18779018	100
99	65010345	14779517	0	226	8509061	18779017	101
100	65010345	14779516	0	226	8509061	18779016	102
101	65010345	14779515	0	226	8509061	18779015	103
102	65010345	14779514	0	226	8509061	18779014	104
103	65010345	14779513	0	226	8509061	18779013	105
104	65010345	14779512	0	226	8509061	18779012	106
105	65010345	14779511	0	226	8509061	18779011	107
106	65010345	14779510	0	226	8509061	18779010	108
107	65010345	14779509	0	226	8509061	18779009	109
108	65010345	14779508	0	226	8509061	18779008	110
109	65010345	14779507	0	226	8509061	18779007	111
110	65010345	14779506	0	226	8509061	18779006	112
111	65010345	14779505	0	226	8509061	18779005	113
112	65010345	14779504	0	226	8509061	18779004	114
113	65010345	14779503	0	226	8509061	18779003	115
114	65010345	14779502	0	226	8509061	18779002	116
115	65010345	14779501	0	226	8509061	18779001	117
116	65010345	14779500	0	226	8509061	18779000	118
117	65010345	14779499	0	226	8509061	18778999	119
118	65010345	14779498	0	226	8509061	18778998	120
119	65010345	14779497	0	226	8509061	18778997	121
120	65010345	14779496	0	226	8509061	18778996	122
121	65010345	14779495	0	226	8509061	18778995	123
122	65010345	14779494	0	226	8509061	18778994	124
123	65010345	14779493	0	226	8509061	18778993	125
124	65010345	14779492	0	226	8509061	18778992	126
125	65010345	14779491	0	226	8509061	18778991	127
126	65010345	14779490	0	226	8509061	18778990	128
127	65010345	14779489	0	226	8509061	18778989	129
128	65010345	14779488	0	226	8509061	18778988	130
129	65010345	14779487	0	226	8509061	18778987	131
130	65010345	14779486	0	226	8509061	18778986	132
131	65010345	14779485	0	226	8509061	18778985	133
132	65010345	14779484	0	226	8509061	18778984	134
133	65010345	14779483	0	226	8509061	18778983	135
134	65010345	14779482	0	226	8509061	18778982	136
135	65010345	14779481	0	226	8509061	18778981	137
136	65010345	14779480	0	226	8509061	18778980	138
137	65010345	14779479	0	226	8509061	18778979	139
138	65010345	14779478	0	226	8509061	18778978	140
139	65010345	14779477	0	226	8509061	18778977	141
140	65010345	14779476	0	226	8509061	18778976	142
141	65010345	14779475	0	226	8509061	18778975	143
142	65010345	14779474	0	226	8509061	18778974	144
143	65010345	14779473	0	226	8509061	18778973	145
144	65010345	14779472	0	226	8509061	18778972	146
145	65010345	14779471	0	226	8509061	18778971	147
146	65010345	14779470	0	226	8509061	18778970	148
147	65010345	14779469	0	226	8509061	18778969	149
148	65010345	14779468	0	226	8509061	18778968	150
149	65010345	14779467	0	226	8509061	18778967	151
150	65010345	14779466	0	226	8509061	18778966	152
151	65010345	14779465	0	226	8509061	18778965	153
152	65010345	14779464	0	226	8509061	18778964	154
153	65010345	14779463	0	226	8509061	18778963	155
154	65010345	14779462	0	226	8509061	18778962	156
155	65010345	14779461	0	226	8509061	18778961	157
156	65010345	14779460	0	226	8509061	18778960	158
157	65010345	14779459	0	226	8509061	18778959	159
158	65010345	14779458	0	226	8509061	18778958	160
159	65010345	14779457	0	226	8509061	18778957	161
160	65010345	14779456	0	226	8509061	18778956	162
161	65010345	14779455	0	226	8509061	18778955	163
162	65010345	14779454	0	226	8509061	18778954	164
163	65010345	14779453	0	226	8509061	18778953	165
164	65010345	14779452	0	226	8509061	18778952	166
165	65010345	14779451	0	226	8509061	18778951	167
166	65010345	14779450	0	226	8509061	18778950	168
167	65010345	14779449	0	226	8509061	18778949	169
168	65010345	14779448	0	226	8509061	18778948	170
169	65010345	14779447	0	226	8509061	18778947	171
170	65010345	14779446	0	226	8509061	18778946	172
171	65010345	14779445	0	226	8509061	18778945	173
172	65010345	14779444	0	226	8509061	18778944	174
173	65010345	14779443	0	226	8509061	18778943	175
174	65010345	14779442	0	226	8509061	18778942	176
175	65010345	14779441	0	226	8509061	18778941	177
176	65010345	14779440	0	226	8509061	18778940	178
177	65010345	14779439	0	226	8509061	18778939	179
178	65010345	14779438	0	226	8509061	18778938	180
179	65010345	14779437	0	226	8509061	18778937	181
180	65010345	14779436	0	226	8509061	18778936	182
181	65010345	14779435	0	226	8509061	18778935	183
182	65010345	14779434	0	226	8509061	18778934	184
183	65010345	14779433	0	226	8509061	18778933	185
184	65010345	14779432	0	226	8509061	18778932	186
185	65010345	14779431	0	226	8509061	18778931	187
186	65010345	14779430	0	226	8509061	18778930	188
187	65010345	14779429	0	226	8509061	18778929	189
188	65010345	14779428	0	226	8509061	18778928	190
189	65010345	14779427	0	226	8509061	18778927	191
190	65010345	14779426	0	226	8509061	18778926	192
191	65010345	14779425	0	226	8509061	18778925	193
192	65010345	14779424	0	226	8509061	18778924	194
193	65010345	14779423	0	226	8509061	18778923	195
194	65010345	14779422	0	226	8509061	18778922	196
195	65010345	14779421	0	226	8509061	18778921	197
196	65010345	14779420	0	226	8509061	1	

14	85920315	1547/7800	08	1/3	85920315/1547/7800/1/3	15	85920339	9304/789536	09	1/6	85920339/9304/789536/09
16	8592277	9304/78440	08	1/7	8592277/9304/78440/08	17	8592180	8547/78527	07	1/7	8592180/8547/78527/07
18	8591716	9584/78985	07	1/8	8591716/9584/78985/07	19	8592240	8347/78503	03	1/3	8592240/8347/78503/03
20	8591708	444/7854	84	180	8591708/444/7854/84	21	8592169	334/78561	02	1/2	8592169/334/78561/02
22	8591485	157/79510	88	181	8591485/157/79510/88	23	8592236	1547/78459	34	1/34	8592236/1547/78459/34
24	8591484	482/7851	65	183	8591484/482/7851/65	25	8592231	664/78643	86	1/86	8592231/664/78643/86
26	8591563	144/78369	54	184	8591563/144/78369/54	27	8592214	884/78544	16	1/16	8592214/884/78544/16
28	8591574	104/78348	48	185	8591574/104/78348/48	29	8592255	924/78649	06	1/6	8592255/924/78649/06
30	8591511	184/78338	21	187	8591511/184/78338/21	31	8592250	654/78381	28	1/28	8592250/654/78381/28
32	8591518	574/78880	37	188	8591518/574/78880/37	33	8592255	747/78434	7	1/7	8592255/747/78434/7
34	8591492	484/78688	60	191	8591492/484/78688/60	35	8592250	847/78810	46	1/46	8592250/847/78810/46
36	8592275	744/78017	65	184	8592275/744/78017/65	37	8592250	674/78816	09	1/9	8592250/674/78816/09
38	859254	184/78026	24	195	859254/184/78026/24	39	8592250	444/78802	74	1/74	8592250/444/78802/74
40	8591834	274/78486	58	196	8591834/274/78486/58	41	8592250	404/78008	70	1/70	8592250/404/78008/70
42	8593007	334/78463	41	198	8593007/334/78463/41	43	8592250	734/78968	34	1/34	8592250/734/78968/34
44	8593000	184/78489	23	199	8593000/184/78489/23	45	8592250	404/78008	70	1/70	8592250/404/78008/70
46	8591688	444/78516	08	201	8591688/444/78516/08	47	8592250	404/78008	70	1/70	8592250/404/78008/70
48	8591431	434/78536	15	202	8591431/434/78536/15	49	8592250	404/78008	70	1/70	8592250/404/78008/70
50	8591434	384/78578	31	203	8591434/384/78578/31	51	8592250	404/78008	70	1/70	8592250/404/78008/70
52	8591244	344/78556	09	205	8591244/344/78556/09	53	8592250	404/78008	70	1/70	8592250/404/78008/70
54	8591244	154/78558	06	206	8591244/154/78558/06	55	8592250	404/78008	70	1/70	8592250/404/78008/70
56	8591281	134/78613	15	217	8591281/134/78613/15	57	8592250	404/78008	70	1/70	8592250/404/78008/70
58	8591003	424/78538	20	210	8591003/424/78538/20	59	8592250	404/78008	70	1/70	8592250/404/78008/70
60	8591028	124/78550	01	211	8591028/124/78550/01	61	8592250	404/78008	70	1/70	8592250/404/78008/70
62	8591124	344/78556	09	213	8591124/344/78556/09	63	8592250	404/78008	70	1/70	8592250/404/78008/70
64	8591143	384/78578	31	214	8591143/384/78578/31	65	8592250	404/78008	70	1/70	8592250/404/78008/70
66	8591244	154/78558	06	216	8591244/154/78558/06	67	8592250	404/78008	70	1/70	8592250/404/78008/70
68	8591281	134/78613	15	217	8591281/134/78613/15	69	8592250	404/78008	70	1/70	8592250/404/78008/70
70	8591281	134/78613	15	217	8591281/134/78613/15	71	8592250	404/78008	70	1/70	8592250/404/78008/70
72	8591510	094/78665	12	233	8591510/094/78665/12	73	8592250	404/78008	70	1/70	8592250/404/78008/70
74	8591583	444/78678	03	235	8591583/444/78678/03	75	8592250	404/78008	70	1/70	8592250/404/78008/70
76	8590882	434/78408	31	238	8590882/434/78408/31	77	8592250	404/78008	70	1/70	8592250/404/78008/70
78	8590828	334/78383	43	239	8590828/334/78383/43	79	8590844	534/78377	93	40	8590844/534/78377/93
80	8591086	894/78388	47	241	8591086/894/78388/47	81	8590882	434/78408	31	238	8590882/434/78408/31
82	8591186	134/78556	09	243	8591186/134/78556/09	83	8591553	554/78409	33	244	8591553/554/78409/33
84	8591072	744/78387	24	245	8591072/744/78387/24	85	8591072	744/78387	24	245	8591072/744/78387/24
86	8591084	664/78422	61	247	8591084/664/78422/61	87	8591084	664/78422	61	247	8591084/664/78422/61
88	8591084	664/78422	61	247	8591084/664/78422/61	89	8591084	664/78422	61	247	8591084/664/78422/61
90	8591443	904/78601	84	251	8591443/904/78601/84	91	8591443	904/78601	84	251	8591443/904/78601/84
92	8591252	234/78511	37	253	8591252/234/78511/37	93	8591252	234/78511	37	253	8591252/234/78511/37
94	8591332	034/78356	66	255	8591332/034/78356/66	95	8591332	034/78356	66	255	8591332/034/78356/66
96	8591406	544/78368	06	259	8591406/544/78368/06	97	8591406	544/78368	06	259	8591406/544/78368/06
98	8591406	544/78368	06	259	8591406/544/78368/06	99	8591406	544/78368	06	259	8591406/544/78368/06
100	8591448	834/78481	36	262	8591448/834/78481/36	101	8591448	834/78481	36	262	8591448/834/78481/36
102	8591396	844/78432	43	263	8591396/844/78432/43	103	8591396	844/78432	43	263	8591396/844/78432/43
104	8591271	134/78556	09	265	8591271/134/78556/09	105	8591315	844/78360	66	268	8591315/844/78360/66
106	8591274	144/78444	47	267	8591274/144/78444/47	107	8591274	144/78444	47	267	8591274/144/78444/47
108	8591578	234/78487	39	269	8591578/234/78487/39	109	8591578	234/78487	39	269	8591578/234/78487/39
110	8591602	614/78000	67	270	8591602/614/78000/67	111	8591602	614/78000	67	270	8591602/614/78000/67
112	8591602	614/78000	67	270	8591602/614/78000/67	113	8591602	614/78000	67	270	8591602/614/78000/67
114	8591602	614/78000	67	270	8591602/614/78000/67	115	8591602	614/78000	67	270	8591602/614/78000/67
116	8591602	614/78000	67	270	8591602/614/78000/67	117	8591602	614/78000	67	270	8591602/614/78000/67
118	8591602	614/78000	67	270	8591602/614/78000/67	119	8591602	614/78000	67	270	8591602/614/78000/67
120	8591602	614/78000	67	270	8591602/614/78000/67	121	8591602	614/78000	67	270	8591602/614/78000/67
122	8591602	614/78000	67	270	8591602/614/78000/67	123	8591602	614/78000	67	270	8591602/614/78000/67
124	8591602	614/78000	67	270	8591602/614/78000/67	125	8591602	614/78000	67	270	8591602/614/78000/67



POPREČNI PROFILI SAOBRAĆAJNICA R=1:100

14. 85920315 1547/7800 08 1/3 85920315/1547/7800/1/3
 15. 85920339 9304/789536 09 1/6 85920339/9304/789536/09
 16. 8592277 9304/78440 08 1/7 8592277/9304/78440/08
 17. 8592180 8547/78527 07 1/7 8592180/8547/78527/07
 18. 8591716 9584/78985 07 1/8 8591716/9584/78985/07
 19. 8591708 444/7854 84 180 8591708/444/7854/84
 20. 8591485 157/79510 88 181 8591485/157/79510/88
 21. 8592236 1547/78459 34 1/34 8592236/1547/78459/34
 22. 8591484 482/7851 65 183 8591484/482/7851/65
 23. 8591563 144/78369 54 184 8591563/144/78369/54
 24. 8591574 104/78348 48 185 8591574/104/78348/48
 25. 8592231 664/78643 86 1/86 8592231/664/78643/86
 26. 8591511 184/78338 21 187 8591511/184/78338/21
 27. 8592255 924/78649 06 1/6 8592255/924/78649/06
 28. 8591492 484/78688 60 191 8591492/484/78688/60
 29. 8592250 654/78381 28 1/28 8592250/654/78381/28
 30. 8591492 484/78688 60 191 8591492/484/78688/60
 31. 8592250 444/78810 46 1/46 8592250/444/78810/46
 32. 8592275 744/78017 65 184 8592275/744/78017/65
 33. 8592250 674/78816 09 1/9 8592250/674/78816/09
 34. 859254 184/78026 24 195 859254/184/78026/24
 35. 8591834 274/78486 58 196 8591834/274/78486/58
 36. 8592250 404/78008 70 1/70 8592250/404/78008/70
 37. 8593007 334/78463 41 198 8593007/334/78463/41
 38. 8593000 184/78489 23 199 8593000/184/78489/23
 39. 8592250 404/78008 70 1/70 8592250/404/78008/70
 40. 8591688 444/78516 08 201 8591688/444/78516/08
 41. 8592250 404/78008 70 1/70 8592250/404/78008/70
 42. 8591431 434/78536 15 202 8591431/434/78536/15
 43. 8592250 404/78008 70 1/70 8592250/404/78008/70
 44. 8591434 384/78578 31 203 8591434/384/78578/31
 45. 8592250 404/78008 70 1/70 8592250/404/78008/70
 46. 8591244 154/78558 06 206 8591244/154/78558/06
 47. 8592250 404/78008 70 1/70 8592250/404/78008/70
 48. 8591281 134/78613 15 217 8591281/134/78613/15
 49. 8592250 404/78008 70 1/70 8592250/404/78008/70
 50. 8591003 424/78538 20 210 8591003/424/78538/20
 51. 8592250 404/78008 70 1/70 8592250/404/78008/70
 52. 8591124 344/78556 09 213 8591124/344/78556/09
 53. 8592250 404/78008 70 1/70 8592250/404/78008/70
 54. 8591143 384/78578 31 214 8591143/384/78578/31
 55. 8592250 404/78008 70 1/70 8592250/404/78008/70
 56. 8591244 154/78558 06 216 8591244/154/78558/06
 57. 8592250 404/78008 70 1/70 8592250/404/78008/70
 58. 8591281 134/78613 15 217 8591281/134/78613/15
 59. 8592250 404/78008 70 1/70 8592250/404/78008/70
 60. 8591281 134/78613 15 217 8591281/134/78613/15
 61. 8592250 404/78008 70 1/70 8592250/404/78008/70
 62. 8591510 094/78665 12 233 8591510/094/78665/12
 63. 8592250 404/78008 70 1/70 8592250/404/78008/70
 64. 8591583 444/78678 03 235 8591583/444/78678/03
 65. 8592250 404/78008 70 1/70 8592250/404/78008/70
 66. 8590882 434/78408 31 238 8590882/434/78408/31
 67. 8592250 404/78008 70 1/70 8592250/404/78008/70
 68. 8590828 334/78383 43 239 8590828/334/78383/43
 69. 8592250 404/78008 70 1/70 8592250/404/78008/70
 70. 8591086 894/78388 47 241 8591086/894/78388/47
 71. 8592250 404/78008 70 1/70 8592250/404/78008/70
 72. 8591086 894/78388 47 241 8591086/894/78388/47
 73. 8592250 404/78008 70 1/70 8592250/404/78008/70
 74. 8591072 744/78387 24 245 8591072/744/78387/24
 75. 8592250 404/78008 70 1/70 8592250/404/78008/70
 76. 8591084 664/78422 61 24





CRNA GORA - OPŠTINA ŽABLJAK



Agencija za projektovanje i planiranje - Nikšić

Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana

Žabljak za zone "I", "J", "G", "H", "E", "F", "C"

i k.p. 3144 i 3145 KO Žabljak I i izuzev djelova katastarskih parcela
br.3595/1, 3595/2, 3826, 3966, 3967 i 3969/2 KO Žabljak I

Odluka o pristupačnoj izradi Izmjena i dopuna Plana: 351/16-01-1409, od 27.07.2016. g.
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Plana: *Službeni list CG-opštinski propisi* broj 22/19

Naručilac plana:	CRNA GORA - OPŠTINA ŽABLJAK
Predsjednik SO Žabljak:	Vidoje Torčić, dipl. ecc.
Obrađivač plana:	"MAJAART&TO" d.o.o. Podgorica - lic. br. 01-943/2
Odgovorni planer:	Branko Todorović, dipl. inž.arh. - lic. br. 10-2734/1
Odgovorni planer:	Mirjana Nikolić, dipl. pr.pl. - lic. br. 05-1692/06-2
faza izrade planskog dokumenta:	PLAN
naziv grafičkog priloga:	Plan hidrotehničke infrastrukture
razmjera:	godina izrade plana: 2018. broj grafičkog priloga: 8
R = 1 : 1000	

LEGENDA

GRANICA PLANSKOG DOKUMENTA

GRANICA URBANISTIČKE PARCELE

UP1

CZNAKA URBANISTIČKE PARCELE

HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA

VODOSNABDJEVANJE

VODOVOD

PLANIRANI VODOVOD

FEKALNA KANALIZACIJA

KANALIZACIONI VOD

PLANIRANI KANALIZACIONI VOD

POSTOJEĆE REVIZIONO OKNO

PLANIRANO REVIZIONO OKNO

SMJER ODVOĐENJA

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

KANALIZACIONI VOD

PLANIRANI KANALIZACIONI VOD

POSTOJEĆE REVIZIONO OKNO

PLANIRANO REVIZIONO OKNO

SMJER ODVOĐENJA

SAOBRAĆAJ

IVIČNIK

OSOVINA SAOBRAĆALNICE

OZNAKA MJESTA PRIKLJUČKA

KOLSKO - PJEŠAČKE POVRŠINE

PJEŠAČKE POVRŠINE

JAVNI PARKING I GARAŽA





- TK - PODZEMNI VOD
 - PLANIRANI TK - PODZEMNI VOD
 - PLANIRANI TK - NAZEMNI VOD
 - TK - OKNO
 - PLANIRANO TK - OKNO
- SABORNAJNA INFRASTRUKTURA**
- IVICNIK
 - OSOVINA SABORNAJNICE
 - OZNAKA MESTA PRILJUČKA
 - OZNAKA PRESELEK SABORNAJNICA
 - NAZIV SABORNAJNICE
 - KOLSKO - PEŠAČKE POKRŠINE
 - PEŠAČKE POKRŠINE
 - JAVNI PARKING I GARAJA



EMA 29 - INŽENJERING, ARHITEKTURA, GRAĐEVINARSTVO I PLANIRANJE - INŽENJERING

CRNA GORA - OPŠTINA ŽABLJAK

Agencija za projektovanje i planiranje - Nikšić

Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana Žabljak za zone "J", "G", "H", "E", "F", "C"

iz p.p. 3144/13145 KO Žabljak i izuzev dijelova katastarskih parcela br. 3595/1, 3595/2, 3826, 3966, 3967 i 3969/2 KO Žabljak I

Oslobođeni put od ulaza u mjesto Žabljak
 Odbor za prostorno uređenje i razvoj Plana
 Broj: 1609/1400 od 27.07.2016.
 Sadržaj: Izdavanje projekta "PLAN"

Naučilac plana:	CRNA GORA - OPŠTINA ŽABLJAK
Predsjednik SO Žabljak:	Vidoje Tomčić, dipl. inž. arh.
Obrađivač plana:	"MAJARTO" d.o.o. Podgorica - lic. br. 01-943/2
Odgovorni planer:	Branko Todorović, dipl. inž. arh. - lic. br. 10-2734/1
Odgovorni planer:	Mirjana Nikelić, dipl. pr.pl. - lic. br. 05-1692/05-2
faza izrade planskog dokumenta:	PLAN
naziv grafičkog priloga:	Plan elektronske komunikacione infrastrukture
razmjera:	godina izrade plana: 2018. broj grafičkog priloga: 10
R = 1 : 1000	





MAJANICA
 EKO ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING, KONFACIJAK I PLANIRANJE - PODGORICA



CRNA GORA - OPŠTINA ŽABLJAK



Agencija za projektovanje i planiranje - Nikšić

Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana

Žabljak za zone "I", "J", "G", "H", "E", "F", "C"

i k.p. 3144 i 3145 KO Žabljak I i izuzev djelova katastarskih parcela
 br. 3595/1, 3595/2, 3826, 3966, 3967 i 3969/2 KO Žabljak I

Četvike o pristupačnu izrade Izmjena i dopuna Plana: 351/16-01-1409 od 27.07.2016. g.
 Četvike o donošenju Izmjena i dopuna Plana: "Službeni list CG-opštinski propisi" broj 02/19

Naručilac plana:	CRNA GORA - OPŠTINA ŽABLJAK
Precisjeđnik SO Žabljak:	Vidoje Tomčić, dipl. i. ecc.
Obrađivač plana:	"MAJAART&TO" d.o.o. Podgorica - lic. br. 01-943/2
Odgovorni planer:	Branko Todorović, dipl. inž.arh. - lic. br. 10-2734/1
Odgovorni planer:	Mirjana Nikolić, dipl. pr.pl. - lic. br. 05-1692/06-2
faza izrade planskog dokumenta:	PLAN
naziv grafičkog priloga:	Plan parcelacije
razmjera: R = 1 : 1000	godina izrade plana: 2018.
	broj grafičkog priloga: 11



Koordinate prelomnih tačaka granice urbanističkih parcela

3360	6591711.25	4779290.24	3416	6591811.42	4779488.67
3361	6591708.71	4779286.97	3417	6591819.47	4779488.68
3362	6591710.08	4779275.63	3418	6591827.53	4779489.30
3363	6591711.36	4779265.68	3419	6591830.72	4779492.36
3364	6591712.44	4779261.19	3420	6591793.27	4779492.70
3365	6591726.97	4779263.57	3421	6591795.97	4779512.48
3366	6591754.15	4779247.08	3422	6591806.82	4779489.05
3367	6591753.26	4779246.06	3423	6591793.03	4779490.95
3368	6591752.05	4779245.45	3424	6591797.96	4779527.07
3369	6591746.90	4779244.02	3425	6591778.59	4779529.90
3370	6591733.41	4779240.29	3426	6591777.53	4779515.21
3371	6591718.75	4779236.24	3427	6591776.63	4779499.77
3372	6591714.60	4779252.87	3428	6591757.66	4779502.13
3373	6591696.63	4779247.42	3429	6591759.74	4779517.85
3374	6591702.47	4779231.74	3430	6591761.54	4779531.58
3375	6591676.17	4779240.05	3431	6591765.46	4779531.58
3376	6591679.41	4779229.81	3432	6591743.11	4779520.32
3377	6591681.85	4779226.59	3433	6591745.01	4779533.74
3378	6591685.26	4779226.98	3434	6591756.71	4779497.29
3379	6591671.78	4779253.92	3435	6591739.67	4779498.63
3380	6591691.89	4779260.54	3436	6591740.16	4779500.08
3381	6591691.17	4779262.01	3437	6591742.58	4779516.65
3382	6591705.90	4779265.05	3438	6591737.00	4779517.46
3383	6591686.01	4779269.97	3439	6591721.26	4779518.24
3384	6591668.25	4779267.96	3440	6591721.11	4779514.90
3385	6591702.51	4779279.60	3441	6591718.54	4779501.69
3386	6591704.00	4779279.79	3442	6591723.95	4779536.58
3387	6591685.23	4779276.81	3443	6591721.39	4779521.01
3388	6591666.35	4779281.20	3444	6591704.91	4779519.26
3389	6591684.61	4779282.26	3445	6591686.54	4779522.58
3390	6591683.53	4779292.09	3446	6591685.03	4779510.53
3391	6591700.97	4779294.13	3447	6591687.17	4779506.55
3392	6591681.41	4779296.78	3448	6591702.64	4779503.75
3393	6591664.23	4779296.54	3449	6591688.07	4779534.81
3394	6591699.57	4779306.52	3450	6591688.97	4779539.83
3395	6591697.88	4779319.42	3451	6591698.70	4779540.53
3396	6591679.54	4779318.04	3452	6591707.47	4779539.23
3397	6591679.88	4779316.09	3453	6591624.51	4779465.83
3398	6591676.99	4779317.85	3454	6591632.79	4779466.88
3399	6591661.38	4779317.98	3455	6591643.84	4779467.01
3400	6591659.89	4779335.20	3456	6591648.00	4779471.52
3401	6591661.38	4779335.44	3457	6591648.93	4779478.71
3402	6591675.87	4779337.50	3458	6591649.12	4779486.91
3403	6591676.04	4779335.52	3459	6591649.06	4779487.44
3404	6591695.10	4779339.11	3460	6591648.94	4779487.99
3405	6591675.40	4779354.25	3461	6591648.83	4779488.30
3406	6591691.55	4779355.53	3462	6591648.69	4779488.65
3407	6591693.12	4779353.14	3463	6591648.53	4779488.98
3408	6591660.26	4779349.76	3464	6591648.30	4779489.35
3409	6591663.28	4779353.11	3465	6591648.10	4779489.64
3410	6591816.20	4779524.74	3466	6591647.76	4779490.04
3411	6591814.22	4779509.77	3467	6591647.41	4779490.37
3412	6591832.53	4779507.06	3468	6591641.52	4779489.50
3413	6591834.05	4779519.51	3469	6591630.94	4779490.97
3414	6591832.11	4779522.69	3470	6591628.07	4779500.17
3415	6591831.67	4779522.75	3471	6591626.52	4779500.46



MAJAART&TO

ESKO ZA PROJEKTOVANJE, IZVEDENJE, NADZOR I PLANIRANJE - PODGORICA



CRNA GORA - OPŠTINA ŽABLJAK



Agencija za projektovanje i planiranje - Nikšić

**Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana
Žabljak za zone "I", "J", "G", "H", "E", "F", "C"**

i k.p. 3144 i 3145 KO Žabljak i izuzev djelova katastarskih parcela
br. 3595/1, 3595/2, 3826, 3966, 3967 i 3969/2 KO Žabljak i

Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Plana:
Odluka o donošenju izmjena i dopuna Plana:

36/16-01-1609, od 27.07.2016. g.
*Službeni list CG-oblastni propisi broj 02/19

Naručilac plana:	CRNA GORA - OPŠTINA ŽABLJAK
Predsjednik SO Žabljak:	Vidoje Tomčić, dipl. ecc.
Obradivač plana:	"MAJAART&TO" d.o.o. Podgorica - lic. br. 01-943/2
Odgovorni planer:	Branke Todorović, dipl. inž.arh. - lic. br. 10-2734/1
Odgovorni planer:	Mirjana Nikolić, dipl. pr.pl. - lic. br. 05-1692/06-2
faza izrade planskog dokumenta:	PLAN
naziv grafičkog priloga:	Plan nivelacije i regulacije
razmjera:	godina izrade plana: 2018. broj grafičkog priloga: 12
R = 1 : 1000	

LEGENDA

- GRANICA PLANSKOG DOKUMENTA
 - GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
 - UP1 OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE
 - GL1 OZNAKA GRABEVINSKA LINIJA GL*
 - P+1 SPRATNOST OBJEKTA
 - ⊙ POSTOJEĆI KONTEJNER
 - STAZA ZA NORDIJSKO SKIJANJE
-
- ### SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA
-  IMČNIK
 -  OSOVINA SAOBRAĆAJNICE
 -  OZNAKA MJESTA PRIKLJUČKA
 -  OZNAKA PRESJEKA SAOBRAĆAJNICA
 -  NAZIV SAOBRAĆAJNICE
 -  KOLSKO - PJEŠAČKE POKRIVNOSTI
 -  PJEŠAČKE POKRIVNOSTI
 -  JAVNI PARKING I GARAJA



MAPIART&TO



Koordinate prelomnih tačkaka GL

1636	6592165.54	4779413.75	1695	6591572.83	4779537.28
1638	6592273.33	4779524.54	1696	6591553.81	4779541.95
1639	6592279.45	4779534.61	1697	6591551.11	4779531.45
1640	6592279.28	4779534.67	1698	6591571.97	4779526.02
1641	6592280.24	4779535.91	1699	6591571.84	4779525.31
1642	6592283.77	4779541.71	1700	6591573.06	4779524.99
1643	6592294.25	4779557.26	1701	6591574.35	4779525.24
1644	6591943.34	4779228.01	1702	6591574.16	4779525.95
1645	6591945.12	4779237.23	1703	6591601.47	4779533.81
1646	6591911.62	4779320.69	1704	6591603.56	4779530.73
1647	6591909.00	4779322.15	1705	6591607.13	4779519.92
1648	6591912.71	4779337.23	1706	6591496.26	4779353.37
1649	6591910.12	4779338.75	1707	6591508.91	4779352.86
1650	6591911.69	4779341.41	1708	6591589.69	4779303.80
1651	6591909.47	4779342.61	1709	6591576.92	4779309.01
1652	6591919.76	4779294.61	1710	6591570.62	4779314.57
1653	6591921.33	4779309.89	1711	6591589.37	4779272.06
1654	6591921.02	4779313.63	1712	6591590.27	4779274.50
1655	6591666.21	4779487.26	1713	6591608.60	4779267.76
1656	6591655.88	4779486.66	1714	6591604.99	4779258.56
1657	6591813.70	4779476.13	1715	6591602.30	4779259.12
1658	6591745.69	4779389.92	1716	6591586.79	4779265.05
1659	6591744.55	4779391.64	1717	6591748.88	4779347.62
1660	6591748.17	4779393.86	1718	6591742.26	4779354.09
1661	6591751.02	4779396.87	1719	6591743.41	4779355.27
1662	6591740.32	4779414.49	1720	6591742.40	4779356.25
1663	6591755.34	4779380.48	1721	6591741.58	4779355.42
1664	6591766.03	4779391.37	1722	6591736.14	4779360.75
1665	6591767.71	4779350.26	1723	6591750.00	4779247.99
1666	6591825.68	4779475.33	1724	6591683.62	4779229.64
1667	6591605.89	4779683.74	1725	6591679.31	4779243.39
1668	6591851.23	4779453.72	1726	6591677.98	4779242.96
1669	6591851.02	4779455.89	1727	6591676.58	4779247.36
1670	6591856.37	4779471.08	1728	6591677.93	4779247.75
1671	6591630.85	4779393.43	1729	6591674.43	4779258.91
1672	6591662.79	4779397.54	1730	6591672.23	4779268.41
1673	6591696.02	4779418.13	1731	6591671.68	4779271.88
1674	6591668.53	4779448.42	1732	6591669.90	4779284.72
1675	6591659.38	4779462.85	1733	6591666.91	4779284.72
1676	6591657.41	4779462.70	1734	6591666.95	4779298.89
1677	6591583.36	4779357.26	1735	6591665.40	4779299.03
1678	6591581.45	4779358.14	1736	6591665.72	4779302.51
1679	6591579.29	4779359.41	1737	6591663.93	4779302.68
1680	6591577.96	4779367.03	1738	6591664.13	4779304.87
1681	6591600.51	4779370.97	1739	6591665.93	4779304.71
1682	6591590.87	4779452.85	1740	6591703.12	4779262.61
1683	6591595.11	4779492.73	1741	6591379.99	4779372.24
1684	6591590.04	4779492.43	1742	6591370.30	4779372.24
1685	6591589.95	4779493.71	1744	6591363.70	4779393.70
1686	6591586.80	4779493.53	1745	6591350.62	4779392.78
1687	6591586.87	4779492.22	1748	6591286.00	4779388.97
1688	6591580.78	4779491.88	1749	6591356.84	4779460.18
1689	6591581.47	4779479.10	1750	6591360.79	4779451.64
1690	6591587.12	4779479.46	1751	6591349.52	4779446.81
1692	6591617.10	4779549.01	1753	6591299.84	4779497.92
1693	6591609.62	4779550.62	1754	6591317.37	4779505.04
1694	6591608.94	4779547.77	1755	6591377.50	4779529.51

